



JUGOPETROL AD
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 46343
Podgorica, 04.06.2025. godine

Na osnovu čl. 133 i 143 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG” broj 065/20, 146/21, 004/24), Skupština akcionara na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 04.06.2025. godine donijela je:

ODLUKU
o usvajanju Finansijskih iskaza JUGOPETROL AD
sa Izvještajem nezavisnog revizora
za godinu završenu 31. decembra 2024. god.

1. Usvajaju se Finansijski iskazi JUGOPETROL AD sa Izvještajem nezavisnog revizora za godinu završenu na dan 31. decembar 2024. godine kao i finansijski rezultati navedeni u Finansijskim iskazima za period 1. januar – 31. decembar 2024. godine.
2. Finansijski iskazi JUGOPETROL AD sa Izvještajem nezavisnog revizora za godinu završenu 31. decembra 2024. godine iz tačke 1 predstavljaju sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine akcionara.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjedavajući


Vasileios Panagopoulos



JUGOPETROL A.D.

FINANSIJSKI ISKAZI I
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.

SADRŽAJ

Opšte informacije	1
Izveštaj nezavisnog revizora	2-7
Iskaz o finansijskoj poziciji/Bilans stanja/	8-10
Iskaz o ukupnom rezultatu/Bilans uspjeha/	11-13
Iskaz o tokovima gotovine	14
Iskaz o promjenama na kapitalu	15
Napomene uz finansijske iskaze	16-43

OPŠTE INFORMACIJE

Odbor Direktora

Od 01.01.2024. god. do 27.11.2024. god.

1. Panagiotis Loukas – predsjednik Odbora direktora
2. Maria Patsalides - član
3. Tripko Krgović– nezavisni član
4. Charikleia Vardakari– član
5. Yvet Louiza Kosmetatou – nezavisni član
6. Antonios Kelesis– nezavisni član
7. Dejan Bajić– nezavisni član

Od 27.11.2024. god. do 31.12.2024. god.

1. Vuk Radović – predsjednik Odbora direktora
2. Sotirios Anastasiadis - član
3. Tripko Krgović– nezavisni član
4. Charikleia Vardakari– član
5. Yvet Louiza Kosmetatou – nezavisni član
6. Antonios Kelesis– nezavisni član
7. Dejan Bajić– nezavisni član

Sjedište kompanije
Stanka Dragojevića bb
81000 Podgorica
Montenegro

Banke
Crnogorska Komercijalna Banka
Hipotekarna Banka A.D. Podgorica
NLB Montenegro Banka
Prva banka Crne Gore
Erste Banka
Addiko banka

Revizor
Ernst & Young Montenegro d.o.o.
Ul. Stanka Dragojevica bb
Zgrada Universal Capital Bank, II sprat
81000 Podgorica
Crna Gora

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
AKCIONARIMA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJE, EKSPLOATACIJU I PROMET
NAFTNIH DERIVATA “JUGOPETROL”, PODGORICA

Izveštaj o reviziji finansijskih iskaza

Mišljenje

Izvršili smo reviziju finansijskih iskaza Akcionarskog društva “Jugopetrol”, Podgorica (u daljem tekstu: „Društvo”), koji obuhvataju iskaz o finansijskoj poziciji na dan 31. decembar 2024. godine, iskaz o ukupnom rezultatu, iskaz o promjenama na kapitalu i iskaz o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske iskaze koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski iskazi istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje Društva na dan 31. decembar 2024. godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Standardima revizije primjenljivim u Crnoj Gori. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u našem izvještaju nezavisnog revizora u sekciji o odgovornostima revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo od Društva u skladu sa Međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde nezavisnosti) (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Crnoj Gori i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih iskaza za tekući period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih iskaza u cjelini i u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nismo iznijeli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima.

Ispunili smo odgovornosti definisane u dijelu revizorskog mišljenja *Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza*, uključujući ključno revizijsko pitanje. Kao rezultat toga, usluge revizije su obuhvatile određene procedure koje imaju za cilj da odgovore našoj procjeni rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim iskazima. Rezultati revizorskih procedura, uključujući i procedure sprovedene u cilju rješavanja pitanja ispod, pružaju osnovu za naše revizorsko mišljenje na prateće finansijske iskaze.

Ključna revizijska pitanja (nastavak)

Potencijalna obaveza za sudski spor sa Montenegro Bonus doo Cetinje

Kao što je opisano u Napomeni 34. Potencijalne i preuzete obaveze, na dan 31. decembra 2024. godine Društvo je objelodanilo potencijalnu obavezu koja je rezultat neizvjesnosti ishoda tužbe koju je podnijelo društvo Montenegro Bonus doo Cetinje.

Identifikovali smo analizu potencijalne obaveze za sudski spor sa Montenegro Bonus doo Cetinje kao ključno revizijsko pitanje s obzirom na to da procjena na kojoj se zasniva navedena potencijalna obaveza uključuje značajan nivo prosuđivanja od strane rukovodstva, oslanjajući se na pravno mišljenje stručnjaka, u određivanju mogućeg ishoda i značajnost iznosa na finansijske iskaze.

Identifikovali smo kontrole kreirane i uspostavljene od strane Društva u vezi sa nadgledanjem sporova i analizom vjerovatnog ishoda. Pored toga, dobili smo i pregled aktivnih sporova pokrenutih od strane Montenegro Bonus doo Cetinje i povezanih (potencijalnih) obaveza procijenjenih od strane Društva na kraju godine i sa pravnim timom Društva smo razgovarali o prirodi materijalnih sporova, razvoju kroz ključna pitanja i njihovom statusu.

Sa eksternim advokatima Društva razgovarali smo o pravnom razvoju događaja, pročitali smo odgovore na revizorska pitanja dobijena od eksternog pravnog savjetnika i prošli kroz odluke i presude donesene od strane sudova. Osim toga, procijenili smo adekvatnost objelodanjivanja navedenih u Napomeni 2.13 Značajne računovodstvene politike – Rezervisanja i Napomeni 34. Potencijalne i preuzete obaveze pratećih finansijskih iskaza u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima Crne Gore (MRS 37 Rezervisanja, Potencijalne obaveze i Potencijalna sredstva).

Ključna revizijska pitanja (nastavak)

Priznavanje prihoda

Društvo je priznalo prihod za godinu završenu 31. decembra 2024. godine u iznosu od EUR 255.466.274 što je i objelodanjeno u Napomeni 23 Prihodi iz poslovanja u finansijskim iskazima. Značajna procjena rukovodstva je neophodna kako bi se utvrdila cijena transakcije za obavezu izvršenja uključujući i bilo koji element varijabilne naknade (popusti, rabati i drugi vid podsticaja za kupce). Imajući u vidu različite ugovorne obaveze prema kupcima i procjenu koju treba uključiti u cilj dobijanja procjene očekivanih popusta, priznavanje prihoda od bonusa i rabata kupaca predstavlja ključno revizijsko pitanje.

Razumjeli smo i ocijenili interne kontrole u vezi sa priznavanjem prihoda i testirali smo njihovu efektivnost. Pored toga, izvršili smo testiranje uzorka kupaca sa najvećim godišnjim prometom kako bismo utvrdili da li su ugovorom definisani i dodijeljeni popusti, bonusi kupaca, rabati kao i plaćanja poslovnim partnerima bez prepoznatljive protiv usluge uzete u obzir prilikom mjerenja cijene transakcije za svaki ugovor ponaosob i prilikom priznavanja prihoda za taj period.

Izabranom uzoraku kupaca smo uputili zahtjev za potvrdu stanja potraživanja od kupaca na dan bilansa. Testirali smo transakcije oko kraja godine kako bismo procijenili da li su prihodi priznati u ispravnom računovodstvenom periodu. Izvršili smo analitičke procedure za prihode kako bismo bolje razumjeli trendove tokom godine, njihovu povezanost sa potraživanjima i gotovinom, kao i analizu marže profita. Pored toga, testirali smo na uzorku naloge za knjiženje priznate kao prihod fokusirajući se na neobične ili nepravilne transakcije. Procijenili smo adekvatost objelodanjivanja navedenih u Napomeni 2.17 Značajne računovodstvene politike – Priznavanje prihoda i u Napomeni 23 Prihodi iz poslovanja u pratećim finansijskim iskazima u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima Crne Gore (MSFI 15 Prihodi od ugovora sa kupcima).

Ostale informacije sadržane u godišnjem izvještaju menadžmenta Društva

Ostale informacije se odnose na informacije sadržane u godišnjem izvještaju menadžmenta, ali ne uključuje finansijske iskaze i izvještaj revizora o njima. Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu ostalih informacija u skladu sa propisima Crne Gore.

Naše mišljenje o finansijskim iskazima ne obuhvata ostale informacije. U vezi sa revizijom finansijskih izvještaja, naša odgovornost je da pročitamo ostale informacije i time razmotrimo da li su ostale informacije usklađene u svim materijalno značajnim aspektima sa finansijskim iskazima, sa našim saznanjima stečenim u toku revizije ili se na drugi način čine materijalno pogrešnim. Pored toga, izvršili smo procjenu da li su ostale informacije pripremljene, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore, posebno da li su ostale informacije u formalnom smislu u skladu sa zahtjevima i postupcima za pripremu ostalih informacija Zakona o računovodstvu Crne Gore u kontekstu materijalnosti, odnosno da li bi neko nepoštovanje ovih zahtjeva moglo uticati na prosuđivanja donijeta na osnovu ovih ostalih informacija.

Na osnovu sprovedenih procedura, u mjeri u kojoj smo u mogućnosti da ih ocijenimo, izveštavamo da:

1. ostale informacije koje opisuju činjenice koje su takođe prikazane u finansijskim izvještajima su, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa finansijskim iskazima; i
2. ostale informacije su pripremljene u skladu sa zahtjevima Zakona o računovodstvu Crne Gore.

Pored toga, naša odgovornost je da, na osnovu saznanja i razumijevanja Društva stečenih u reviziji, izvijestimo da li ostale informacije sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Na osnovu postupaka koje smo izvršili u vezi sa dobijenim ostalim informacijama, nismo utvrdili materijalno značajne pogrešne iskaze.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske iskaze

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju finansijskih iskaza u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih iskaza koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed prevarne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih iskaza, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza

Naš cilj je sticanje uvjeravanja u razumnoj mjeri o tome da finansijski iskazi, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed prevarne radnje ili greške; i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa standardima revizije primjenljivim u Crnoj Gori uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu uslijed prevarne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih iskaza.

Kao dio revizije u skladu sa standardima revizije primjenljivim u Crnoj Gori, mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako, mi:

- Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim iskazima, nastalih uslijed prevarne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat prevarne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale uslijed greške, zato što prevarna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole.
- Stičemo razumijevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole entiteta.
- Vršimo procjenu primijenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
- Donosimo zaključak o prikladnosti primjene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti entiteta da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezana objelodanjivanja u finansijskim iskazima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da entitet prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih iskaza, uključujući objelodanjivanja, i da li su u finansijskim iskazima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.


Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza

Od pitanja koja su saopštena licima ovlašćenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih iskaza za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve komunikacije.

Rukovodeći Partner za reviziju koja je rezultirala Izvještajem Nezavisnog revizora je Roman Statirov.

Podgorica, 25. april 2025. godine



Roman Statirov
Partner



Nenad Vučinić
Ovlašćeni revizor

Ernst & Young Montenegro d.o.o.
Podgorica, Crna Gora

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/ na dan 31.12.2024 godine
-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redn i broj	Nap ome na broj	Iznosi	
				2024	2023
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001			
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		49.232.706	50.236.414
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003	5	6.306.977	6.267.026
010	1. Ulaganja u razvoj	004			
011 i 014	2. Koncesije, patent, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005		5.415.850	5.418.084
012	3. Goodwill	006		848.942	848.942
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007		42.186	
	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008	6	41.935.889	42.805.210
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009		35.711.778	35.686.085
023	2. Postrojenja i oprema	010		4.470.318	4.634.737
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011		1.010.739	1.729.297
024	3.1. Investicione nekretnine	012		1.010.739	1.729.297
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013			
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014			
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015		743.053	755.091
	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016	7	989.840	1.164.178
030, 039dio	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017	7a	2.349	2.349
033dio 039dio	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018			
031dio 032dio 039dio	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019	7b	25.817	76.595
033dio 039dio	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	020			
031dio 032dio	5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021			
032dio 034, 035, 036, 039dio	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrednosti)	022			
038, 039dio	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023	7c	961.674	1.085.234
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024	16	144.549	
	D. OBRтна SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		77.324.351	81.261.776
	I. ZALIHE (027 do 030)	026	8	27.005.522	25.810.858
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027		90.818	100.171
11	2. Nedovršena proizvodnja	028			
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029		26.028.973	25.596.941
15	4. Dati avansi	030		885.731	113.746

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznosi	
				2024	2023
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031	9	25.560.686	20.906.941
202, 203, 209dio	1. Potraživanja od kupaca	032	9a	7.951.490	8.254.849
200, 209dio	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033			
201, 209dio	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034			
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035	9b	17.609.196	12.652.092
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036			
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037	13	16.990.240	12.045.789
21, 22, osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		618.956	606.303
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039	10	195.982	215.411
236dio	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namenjeno trgovanju	040			
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	041			
23 osim 236dio i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042		195.982	215.411
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043	11	24.562.161	34.328.566
04	V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044	6		
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045	12	143.166	132.972
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		126.844.771	131.631.162
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101	14	103.200.146	102.176.373
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	14.1	67.986.605	67.986.605
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
320	III. EMISIONA PREMIJA	104			
	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105		8.341.444	8.455.314
321	1. Zakonske rezerve	106			
322dio	2. Statutarne rezerve	107	14.2	2.469.979	2.469.979
322dio	3. Druge rezerve	108	14.2	6.080.719	6.080.719
330 i p.s.r.331 - 336	4. Pozitivne revalorizacije rezerve i nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109		254.959	247.389
d.s.r. 331 - 336	5. Negativne revalorizacije rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	110		(464.213)	(342.773)
	V. NERASPOREĐENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		26.872.098	25.734.455
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112		19.730.832	18.663.371
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113		7.141.266	7.071.083
350	3. Gubitak ranijih godina	114			
351	4. Gubitak tekuće godine	115			
	VI. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117		2.982.559	1.593.465
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118	15	443.537	339.351
404 dio	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119		443.537	339.351
400 dio	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120			
40, sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznosi	
				2024	2023
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122		2.539.021	1.254.114
414, 415	1. Dugoročni krediti	123			
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124		2.539.021	1.254.114
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125	16	-	42.301
495dio	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126			
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127		19.310.883	26.479.750
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128			
	II KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137)	129		19.310.883	26.479.750
422dio 423dio 424dio 425dio 426 429dio	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130			
422dio 423dio 424dio 425dio 429dio	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131			
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132	18	2.677.022	2.274.324
433, 434, 440-449	4. Obaveze prema dobavljačima	133	19	4.270.724	3.787.310
439dio	5. Obaveze po menicama	134			
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	135	32c		
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136		54.544	8.690.963
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		12.308.593	11.727.154
439dio	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138	17	380.126	160.872
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139	20	979.124	825.294
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140	21	9.442.037	9.463.606
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		1.507.307	1.277.382
427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142			
490, 491, 494, 495, 496, 497, 499	F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143	22	1.351.184	1.339.272
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		126.844.771	131.631.162

Obrazac usklađen sa članom 5. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 152/22) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U Podgorici,

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Odgovorno lice

Dana 31/03/2025

Čukoljanih



ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

u periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024.

-EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				2024	2023
1	2	3	4	5	6
60 i 61	1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201	23	255.466.274	252.710.589
630 i 631	2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	202			
62	3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
	4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204	24	1.581.822	1.398.868
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		212.558	228.168
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206		1.369.264	1.170.699
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			
	5. Troškovi poslovanja (209+210+210a)	208	25	242.980.735	241.256.325
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	209		224.164.433	223.840.514
53, 54 (dio) i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (rezerviranja i ostali poslovni rashodi)	210		15.137.996	13.733.338
540	Amortizacija	210a		3.678.306	3.682.473
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211	26	3.591.049	3.352.765
52 dio	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		2.654.587	2.391.377
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		936.462	961.388
52 dio	1/ Troškovi poreza	214		327.830	303.949
52 dio	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215		487.474	544.082
52 dio	3/ Troškovi doprinosa	216		121.158	113.357
	7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217	27	820.291	43.073
580, 581, 582, 589 dio	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)	218		777.558	-
584, 589 dio	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtne imovine (osim finansijske)	219		42.733	43.073
57, 591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220	28	1.186.980	1.181.076
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		8.469.042	8.276.218
	9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)	222			
660 dio	a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223			
661 dio	b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	224			
669 dio	c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225			
	10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)	226			
660 dio	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227			
661 dio	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228			
662 dio 663 dio 664 dio 669 dio	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				2024	2023
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230	29	78.502	82.730
660 dio	a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231			
661 dio	b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232			
662 dio 663 dio 664 dio 669 dio	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233		78.502	82.730
	12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235-236)	234	28		
683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	235			
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	236			
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237	30	78.250	40.700
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238			
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	239		78.250	40.700
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240			
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241		252	42.030
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		8.469.294	8.318.248
690 - 590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		8.469.294	8.318.248
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245	31	1.328.027	1.247.165
721	1. Tekući porez na dobit	246		1.507.306	1.277.382
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		(179.279)	(30.217)
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		7.141.266	7.071.083
	VI. BRUTO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (250 do 257)	249		(113.870)	(34.825)
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	250		(43.208)	(1.590)
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	251			
332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252			
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	253		(70.662)	(33.235)
334	5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	254			
335	6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje	255			
336	7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	256			
337	8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka	257			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				2024	2023
	VII. ODLOŽENI PORESKI RASHODI ILI PRIHODI PERIODA U VEZI SA DRUGIM STAVKAMA REZULTATA /POVEZANIM SA KAPITALOM/	258			
	VIII. NETO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (249-258)	259		(113.870)	(34.825)
	IX. NETO SVEOBUHVAJNI REZULTAT (248+259)	260		7.027.396	7.036.258
	X. ZARADA PO AKCIJI	261			
	1. Osnovna zarada po akciji	262	32	1,51	1,51
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	263			
	XI. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	264			
	XII. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA KOJI NE OBEZBEĐUJU KONTROLU	265			

Obrazac usklađen sa članom 5. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 152/22) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U Podgorici,

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Dana 31/03/2025

Veljko Ravić




Odgovorno lice

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024.
-EUR -

POZICIJA	Redni broj	Iznos	
		2024	2023
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Rezultat prije oporezivanja	301	8.469.294	8.318.248
2. Amortizacija	302	3.678.306	3.682.473
3. Promjena zaliha	303	(1.194.663)	6.340.791
4. Promjena potraživanja	304	290.707	3.701.520
5. Promjena obaveza prema dobavljačima	305	(7.750.307)	9.873.665
6. Promjena rezervisanja	306	104.186	64.088
7. Plaćene kamate	307		
8. Porez na dobitak	308	(1.277.382)	(2.067.159)
9. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	309		
10. Promjena odloženih poreza i drugih nepomenutih stavki koje imaju uticaj na tok gotovine iz poslovnih aktivnosti	310	(4.317.725)	(1.042.977)
I. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 10)	311	(1.997.585)	28.870.649
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	175.624	134.877
1. Prodaja akcija i udjela	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314	152.612	109.483
3. Ostali finansijski plasmani	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316	23.012	25.394
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	1.728.839	960.168
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	1.728.839	960.168
3. Ostali finansijski plasmani	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	(1.553.215)	(825.291)
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	142.988	168.704
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	325	142.988	168.704
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	6.348.909	6.721.951
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329		
3. Finansijski lizing	330	345.280	206.392
4. Isplaćene dividende	331	6.003.629	6.515.559
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	(6.205.921)	(6.553.246)
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	(9.756.721)	21.492.111
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	34.328.566	12.832.858
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335	30.741	27.752
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336	40.425	24.155
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	24.562.161	34.328.566

Obrazac usklađen sa članom 5. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 152/22) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U Podgorici,

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Odgovorno lice

Dana 31/03/2025

Ulićević



ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024.
-EUR-

Pozicija	OPIS	Red. br.	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	Red. br.	Ostali kapital (rn 309)	Red. br.	Neplaćeni upisani kapital (grupa 31)	Red. br.	Emisiona premija (rn 320)	Red. br.	Rezerve (rn 321, 322)	Red. br.	Revalorizacije rezerve (grupa 33)	Red. br.	Neraspoređena dobit (grupa 34)	Red. br.	Gubitak (grupa 35)	Red. br.	Otkupljene sopstvene akcije i udjeli (rn 237)	Red. br.	Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9-10)
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
1.	Stanje na dan 31.12.2023. godine	401	67.986.605	410		419		428		437	8.550.698	446	(60.559)	455	25.178.931	464		473		482	101.655.674
2.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjene na računovodstvenih politika	402		411		420		429		438		447		456		465		474		483	0
3.	Korigovano početno stanje na dan 01.01.2023. godine (r.br. 1+2)	403	67.986.605	412		421		430		439	8.550.698	448	(60.559)	457	25.178.931	466		475		484	101.655.674
4.	Neto promjene u 2023. godini	404		413		422		431		440		449	(34.825)	458	555.524	467		476		485	520.699
5.	Stanje na dan 31.12.2023. godine (r.br. 3+4)	405	67.986.605	414		423		432		441	8.550.698	450	(95.385)	459	25.734.455	468		477		486	102.176.373
6.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjene na računovodstvenih politika	406		415		424		433		442		451		460		469		478		487	0
7.	Korigovano početno stanje na dan 01.01.2024. godine (r.br. 5+6)	407	67.986.605	416		425		434		443	8.550.698	452	(95.385)	461	25.734.455	470		479		488	102.176.373
8.	Neto promjene u 2024. godini	408		417		426		435		444		453	(113.870)	462	1.137.644	471		480		489	1.023.773
9.	Stanje na dan 31.12.2024. godine (r.br. 7+8)	409	67.986.605	418		427		436		445	8.550.698	454	(209.254)	463	26.872.099	472		481		490	103.200.146

Obrazac usklađen sa članom 5. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 152/22) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U Podgorici,

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Dana 31/03/2025

Čuhović



1. Opšte informacije

Jugopetrol A.D. (u daljem tekstu "Društvo") osnovan je 1947. godine kao državno Društvo na osnovu odluke Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Na dan 1. januara 1996. godine, kao rezultat vlasničke transformacije, Društvo je preregistrovano u akcionarsko društvo, pod imenom Jugopetrol A.D. Kotor. U oktobru 2002. godine, Hellenic Petroleum International S.A. kupio je 54.35% akcijskog kapitala Kompanije od Vlade i određenih Vladinih agencija Republike Crne Gore. Sjedište Društva je do 10. decembra 2014. godine bilo Trg Mata Petrovića br. 2, Kotor. Od 10. decembra 2014. godine sjedište Društva je u Podgorici, Stanka Dragojevića bb, Podgorica.

Društvo je trenutno glavni distributer naftnih derivata u Crnoj Gori. Njegove glavne aktivnosti su veleprodaja naftnih derivata preko skladišnih kapaciteta u Baru i aerodromskih punionica u Tivtu i Podgorici, kao i maloprodaja i distribucija naftnih derivata preko 46 benzinskih stanica, 2 interne benzinske stanice na avio servisima u Tivtu i Podgorici i 4 pumpne stanice za jahte i čamce.

Prosječan broj zaposlenih u toku izvještajnog perioda iznosio je 104 (2023: 98 radnika). U nastavku je prikaz broja zaposlenih na kraju svakog mjeseca.

	2024	2023
Januar	99	94
Februar	102	97
Mart	105	98
April	105	98
Maj	105	98
Jun	103	98
Jul	103	99
Avugust	105	99
Septembar	104	99
Oktobar	104	100
Novembar	106	100
Decembar	105	100
Prosječan broj zaposlenih	104	98

Akcijama Kompanije trguje se na Montenegro berzi.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika

Osnovne računovodstvene politike su u skladu sa onima iz prethodne finansijske godine.

2.1 Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja

Društvo je sastavilo ove finansijske iskaze u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 145/21 i br. 152/22), odnosno na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda („MRS“) u Crnoj Gori („Sl. list CG“, br. 69/2002) i važećom računovodstvenom regulativom Crne Gore.

Društvo je pripremio ove finansijske iskaze u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica ("Sl. list CG", br. 11/20, 139/21, 13/22 i 139/22), izdatog od strane Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore na osnovu člana 1 Uredbe o povjeravanju poslova organa državne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije ("Sl. list CG" broj 44/07 i 33/10).

Pored toga, u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore, MRS i MSFI objavljeni od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, moraju biti prevedeni od strane odgovarajućeg nadležnog organa Crne Gore koji posjeduje pravo prevoda i objavljivanja istih, odobreno od strane Međunarodne federacije računovođa (IFAC). U skladu sa tim, obavezna je primjena samo onih MSFI i MRS koji su zvanično prevedeni, odobreni i objavljeni od strane Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore. Dobrovoljna primjena MRS i MSFI koji su objavljeni, a nisu prevedeni u Crnoj Gori, je dozvoljena i podstiče se od strane Ministarstva finansija Crne Gore i Instituta Sertifikovanih Računovođa Crne Gore.

Finansijski iskazi su sastavljeni u skladu sa konvencijom istorijskog troška, osim ako je drugačije navedeno u računovodstvenim politikama.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.1 Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja (nastavak)

a) *Izmjene i dopune MSFI čije su stupanje na snagu i primjena obavezni u 2024. godini*

Usvojene računovodstvene politike su u skladu sa onima iz prethodne finansijske godine, izuzev sledećih MSFI i izmijenjenih MSFI koji su usvojeni od strane Društva od 1. januara 2024. godine:

- *MRS 1 Presentacija finansijskih izvještaja: Klasifikacija kratkoročnih i dugoročnih obaveza (dopune)*

Izmjene i dopune su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2024. godine, i primenjuju se retrospektivno. Cilj izmjena je da razjasni principe u MRS 1 za klasifikaciju obaveza na kratkoročne i dugoročne. Izmjenama je pojašnjeno značenje prava na odlaganje izmirenja obaveza, uslov da ovo pravo postoji na kraju izvještajnog perioda, da namjera menadžmenta ne utiče na klasifikaciju na kratkoročne i dugoročne obaveze, da opcije druge ugovorne strane koje bi mogle da dovedu do izmirenja obaveza prenosom sopstvenih instrumenata kapitala entiteta ne utiču na klasifikaciju na kratkoročnu i dugoročnu obavezu. Takođe, izmjene i dopune preciziraju da samo kovenante sa kojima entitet mora biti usklađen na ili pre datuma izvještavanja mogu uticati na klasifikaciju obaveze. Dodatna objelodanjivanja su takođe potrebna za dugoročne obaveze koje proizilaze iz kreditnih aranžmana koji su predmet usaglašenosti sa kovenantama u roku od dvanaest meseci nakon datuma izvještavanja. Novousvojeni MSFI i izmjene MSFI nisu imale materijalnog uticaja na finansijske izvještaje Društva.

- *MSFI 16 Lizing: Obaveze po osnovu u transakciji prodaje i povratnog lizinga (Dopune)*

Izmjene su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2024. godine. Izmjene i dopune imaju za cilj da poboljšaju zahtjeve koje prodavac-zakupac koristi u odmeravanju obaveze za lizing koja proizilazi iz transakcije prodaje i povratnog zakupa u MSFI 16, dok se ne mijenja računovodstveni tretman zakupa koji nije u vezi sa transakcijama prodaje i povratnog lizinga. Konkretno, prodavac-zakupac određuje „lizing plaćanja” ili „revidirana lizing plaćanja” na takav način da prodavac-zakupac ne priznaje bilo kakav iznos dobitka ili gubitka koji se odnosi na pravo korišćenja koje zadržava. Primjena ovih zahtjeva ne sprečava prodavca-zakupca da prizna, u bilansu uspjeha, bilo kakav dobitak ili gubitak u vezi sa djelimičnim ili potpunim raskidom zakupa. Prodavac-zakupac primjenjuje izmjenu retrospektivno na transakcije prodaje i povratnog zakupa koje su sklopljene nakon datuma početne primjene, što je početak godišnjeg izvještajnog perioda u kojem je entitet prvi put primijenio MSFI 16. Novousvojeni MSFI i izmjene MSFI nisu imale materijalnog uticaja na finansijske izvještaje Društva.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.1 Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja (nastavak)

a) *Izmjene i dopune MSFI čije su stupanje na snagu i primjena obavezni u 2024. Godini (nastavak)*

- *MRS 7 Izvještaj o tokovima gotovine i MSFI 7 Finansijski instrumenti: Objelodanjivanja – Finansijski aranžmani sa dobavljačima (Dopune)*

Izmjene su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2024. godine. Izmjene dopunjuju zahtjeve koji su već u MSFI i zahtijevaju od entiteta da objelodani odredbe i uslove finansijskih aranžmana sa dobavljačima. Pored toga, od entiteta se zahtijeva da na početku i na kraju izvještajnog perioda objelodane knjigovodstvene iznose finansijskih obaveza po osnovu finansijskih aranžmana sa dobavljačima i stavke u kojima su te obaveze prikazane, kao i knjigovodstvene iznose finansijskih obaveza i stavki za koje su finansijski već izmislili odgovarajuće obaveze prema dobavljačima. Entiteti takođe treba da objelodane vrstu i efekat bezgotovinskih promjena u knjigovodstvenim vrijednostima finansijskih obaveza po osnovu finansijskih aranžmana sa dobavljačima koje sprečavaju da knjigovodstveni iznosi finansijskih obaveza budu uporedivi. Nadalje, izmjene zahtijevaju od entiteta da na početku i na kraju izvještajnog perioda objelodani raspon datuma dospeljeća za finansijske obaveze koje duguju finansijskim i za uporedive obaveze prema dobavljačima koje nisu dio tih aranžmana. Novousvojeni MSFI i izmjene MSFI nisu imale materijalnog uticaja na finansijske izvještaje Društva.

b) *Standardi koji su izdati ali još nisu stupili na snagu i nisu ranije usvojeni*

- *MRS 21 Efekti promjena deviznih kurseva: Nedostatak razmjernosti (Dopune)*

Izmjene su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2025. godine, uz dozvoljenu raniju primjenu. Izmjene i dopune preciziraju kako entitet treba da procijeni da li je valuta razmjernost i kako treba da odredi spot kurs kada zamjena nije moguća. Smatra se da je valuta zamjenljiva u drugu valutu kada je entitet u mogućnosti da dobije drugu valutu u administrativno razumnom vremenskom okviru, putem tržišta ili mehanizma razmjene u kojem bi transakcija razmjene stvorila izvršna prava i obaveze. Ako valuta nije zamjenljiva u drugu valutu, od entiteta se traži da procijeni spot kurs na dan vrednovanja. Cilj entiteta u procjeni spot kursa je da odrazi kurs po kojem bi se odvijala uredna transakcija razmjene na datum vrednovanja između učesnika na tržištu pod preovlađujućim ekonomskim uslovima. Izmjenama se napominje da entitet može da koristi dostupni kurs bez prilagođavanja ili druge tehnike procjene. Ne očekuje se da će efekti ovog standarda imati značajan uticaj na finansijske izvještaje Društva.

- *MSFI 9 Finansijski instrumenti i MSFI 7 Finansijski instrumenti: Objelodanjivanja – Klasifikacija i odmjerenje finansijskih instrumenata (Dopune)*

Izmjene su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2026. Rano usvajanje izmjena je dozvoljeno u dijelu klasifikacije finansijske imovine i povezanih objelodanjivanja, sa mogućnošću da se druge izmjene primijene kasnije. Izmjene i dopune pojašnjavaju da se prestanak priznavanja finansijske obaveze vrši na „datum poravnjanja“, kada je obaveza otplaćena, otkazana, istekla ili na drugi način ispunjava uslove za prestanak priznavanja. Uvodi se opcija izbora računovodstvene politike za prestanak priznavanja obaveza izmirenih putem elektronskih platnih sistema prije datuma poravnjanja, pod određenim uslovima. Takođe, pružaju se smjernice za procjenu ugovornih karakteristika novčanih tokova finansijskih sredstava sa karakteristikama vezanim za životnu sredinu, društvo i upravljanje (ESG) ili drugim sličnim potencijalnim karakteristikama. Pored toga, pojašnjava se tretman imovine bez prava regresa i ugovorno povezanih instrumenata i zahtijevaju dodatna objelodanjivanja u skladu sa MSFI 7 za finansijska sredstva i obaveze sa referencama na potencijalne događaje (uključujući one vezane za ESG) i vlasničke instrumente klasifikovane po fer vrijednosti kroz ostali rezultat. Ne očekuje se da će efekti ovog standarda imati značajan uticaj na finansijske izvještaje Društva.

- *MSFI 9 Finansijski instrumenti i MSFI 7 Finansijski instrumenti: Objelodanjivanja – Ugovori koji se odnose na električnu energiju zavisnu od prirode (Dopune)*

Izmjene su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2026. godine, uz dozvoljenu raniju primjenu. Izmjene uključuju pojašnjenje primjene zahtjeva za „sopstvenu upotrebu“, omogućavanje računovodstva hedžinga ako se ugovori u okviru ovih izmjena koriste kao instrumenti zaštite, i uvode nove zahtjeve za objelodanjivanje kako bi se investitorima omogućilo da razumiju uticaj ovih ugovora na finansijske performanse i novčane tokove. Pojašnjenja u vezi sa zahtjevima za 'sopstvenu upotrebu' moraju se primjenjivati retrospektivno, ali uputstva koja dozvoljavaju računovodstvo hedžinga moraju se primijeniti prospektivno na nove odnose hedžinga koji su uspostavljeni na ili nakon datuma početne primjene. Ne očekuje se da će efekti ovog standarda imati značajan uticaj na finansijske izvještaje Društva.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.1 Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja (nastavak)

b) Standardi koji su izdati ali još nisu stupili na snagu i nisu ranije usvojeni (nastavak)

- *MSFI 18 Prezentacija i objelodanjivanje u finansijskim izvještajima*

MSFI 18 uvodi nove zahtjeve za prezentaciju u bilansu uspjeha. Zahtijeva od entiteta da klasifikuje sve prihode i rashode u okviru svog bilansa uspjeha u jednu od pet kategorija: operativni, investiranje, finansiranje, porezi na dobit i grupa za otuđenje. Ove kategorije su dopunjene zahtjevima za predstavljanje međuzbirova i zbirova za „poslovni dobitak ili gubitak“, „dobitak ili gubitak prije rezultata iz finansiranja i poreza na dobit“ i „dobitak ili gubitak“. Takođe zahtijeva objelodanjivanje mjerila uspješnosti definisanih od strane rukovodstva i uključuje nove zahtjeve za agregiranje i raščlanjivanje finansijskih informacija na osnovu identifikovanih „uloga“ primarnih finansijskih izvještaja i napomena. Pored toga, postoje posljedične izmjene i dopune drugih računovodstvenih standarda. MSFI 18 je na snazi za periode izvještavanja koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2027. godine, uz dozvoljenu raniju primjenu. Retrospektivna primjena je potrebna kako u godišnjim tako i u periodičnim finansijskim izvještajima. U budućim izvještajnim periodima rukovodstvo će analizirati zahtjeve ovog novoizdatog standarda i procijeniti njegov uticaj.

- *MSFI 19 Zavisna lica bez javne odgovornosti: objelodanjivanja*

MSFI 19 dozvoljava zavisnim licima bez javne odgovornosti da koriste smanjene zahtjeve za objelodanjivanjem ako njihova matična kompanija (bilo krajnja ili posredna) priprema javno dostupne konsolidovane finansijske izvještaje u skladu sa MSFI računovodstvenim standardima. Ova zavisna lica i dalje moraju da primjenjuju zahtjeve priznavanja, odmjerenja i prezentacije u drugim MSFI. Osim ako nije drugačije navedeno, kvalifikovani entiteti koji odluče da primijene MSFI 19 neće morati da primjenjuju zahtjeve za objelodanjivanje u drugim MSFI. MSFI 19 je na snazi za periode izvještavanja koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2027. godine, uz dozvoljenu raniju primjenu. Ne očekuje se da će efekti ovog standarda imati značajan uticaj finansijske izvještaje Društva.

- *Godišnja poboljšanja MSFI standarda – ciklus 11*

Godišnji proces poboljšanja IASB-a bavi se neurgentnim, ali neophodnim pojašnjenjima i izmjenama MSFI. U julu 2024. godine, IASB je izdao godišnja poboljšanja MSFI standarda – ciklus 11. Entiteti će primijeniti te izmjene za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2026. Godišnja poboljšanja MSFI standarda – ciklus 11, uključuju izmjene i dopune MSFI 1, MSFI 7, MSFI 9, MSFI 10 i MRS 7. Ove izmjene imaju za cilj da razjasne formulacije, isprave manje neželjene posljedice, previde ili sukobe između zahtjeva u standardima. Ne očekuje se da će efekti ovog standarda imati značajan uticaj finansijske izvještaje Društva.

- *Dopuna MSFI 10 - Konsolidovani finansijski izvještaji i MRS 28 - Investicije u pridružene entitete i zajednička ulaganja: Prodaja aktive između investitora i zavisnog društva*

Izmjene ukazuju na poznato neslaganje zahtjeva u MSFI 10 i onih u MRS 28, vezanih za prodaju ili unošenje aktive između investitora i njegovih zavisnih društava i zajedničkih ulaganja. Glavna posljedica izmjena odnosi se na to da je ukupan gubitak ili dobitak priznat kada transakcija tangira poslovanje (bez obzira da li je riječ o zavisnom društvu ili ne). Djelimičan dobitak ili gubitak je priznat kada transakcija tangira aktivu koja ne predstavlja biznis, čak i kada je ova aktiva dio zavisnog društva. U decembru 2015. godine, Odbor za međunarodne računovodstvene standarde odložio je datum primjene ovog standarda na neodređeno vrijeme čekajući ishod istraživanja vezano za primjenu metoda učešća. Ne očekuje se da će efekti ovog standarda imati značajan uticaj na finansijske izvještaje Društva.

2.2 Načelo stalnosti poslovanja

Finansijski iskazi su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja, koji pretpostavlja da će Društvo nastaviti da posluje tokom neograničenog vremenskog perioda u predvidljivoj budućnosti.

(Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.3 Izvještavanje o segmentima

O operativnim segmentima se izvještava na način usklađen sa internim izvještavanjem koje se sastavlja za potrebe glavnog donosioca odluka. Glavni donosilac odluka, koji je odgovoran za alokaciju resursa i ocjenu performansi operativnih segmenata, identifikovan je kao Odbor direktora koji donosi strateške odluke.

Poslovanje Društva analizira se sa aspekta distributivnih kanala prodaje, a ostvareni prihodi dijele se na prihode u maloprodaji i prihode u veleprodaji.

2.4 Preračunavanje stranih valuta

(a) Funkcionalna i valuta prikazivanja

Stavke uključene u finansijske izvještaje Društva se odmjeravaju koristeći valutu primarnog privrednog okruženja u kojem Društvo posluje ("funkcionalna valuta"). Izvještaji su sastavljeni u EUR, koji je funkcionalna i valuta prikazivanja Društva.

(b) Transakcije i stanja

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primjenom deviznih kurseva važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u bilansu uspjeha.

2.5 Nematerijalna imovina

(a) Licence

Stecene licence računarskih softvera kapitalizuju se u iznosu troškova nastalih u sticanju i stavljanju u upotrebu softvera. Ovi troškovi se amortizuju tokom njihovog procijenjenog vijeka upotrebe.

(b) Kompjuterski softver

Izdaci vezani za razvoj ili održavanje kompjuterskih softverskih programa priznaju se kao trošak u periodu kada nastanu. Izdaci direktno povezani sa identifikovanim i unikatnim softverskim proizvodima koje kontroliše Društvo i koji će vjerovatno generisati ekonomsku korist veću od troškova duže od godinu dana, priznaju se kao nematerijalna ulaganja, ukoliko su ispunjeni uslovi za priznavanje.

Direktno pripisivi troškovi kapitalisani kao dio softverskog proizvoda obuhvataju troškove radne snage tima koji je razvio softver, kao i odgovarajući dio pripadajućih režijskih troškova.

Ostali troškovi razvoja koji ne ispunjavaju navedene kriterijume priznaju se kao trošak u periodu u kojem nastanu. Izdaci za razvoj koji su prvobitno priznati kao troškovi ne mogu se priznati kao sredstvo u narednom periodu.

Troškovi razvoja računarskog softvera priznati kao sredstvo amortizuju se tokom njihovog procijenjenog korisnog vijeka upotrebe.

(c) Pravo na korišćenje zemljišta

Pravo na korišćenje zemljišta se iskazuje po nabavnoj vrijednosti i ne amortizuje se, uzimajući u obzir da Društvo očekuje konačan prenos vlasništva.

Za obračun amortizacije nematerijalne imovine koristi se linearna metoda.

2.6 Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za kumuliranu ispravku vrijednosti i rezervisanja po osnovu umanjenja vrijednosti.

Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrijednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo, u zavisnosti od toga šta je primjenljivo, samo kada postoji vjerovatnoća da će Društvo u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova vrijednost može pouzdano utvrditi. Knjigovodstvena vrijednost zamijenjenog sredstva se isknižava. Svi drugi troškovi tekućeg održavanja terete bilans uspjeha perioda u kojem su nastali.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.6 Nekretnine, postrojenja i oprema (nastavak)

Zemljište se ne amortizuje. Amortizacija drugih sredstava se obračunava primjenom linearne metode kako bi se rasporedila njihova nabavna vrijednost do rezidualne vrijednosti tokom procijenjenog vijeka trajanja, i to kao što slijedi:

Zgrade i postrojenja	5%
Mašine i oprema	5-15%
Kancelarijski namještaj i oprema	20-30%

Rezidualna vrijednost i korisni vijek upotrebe sredstva se revidiraju, i po potrebi koriguju, na datum svakog bilansa stanja. Knjigovodstvena vrijednost sredstva svodi se odmah na njegovu nadoknadivu vrijednost, ukoliko je knjigovodstvena vrijednost veća od njegove procijenjene nadoknadive vrijednosti (napomena 2.7).

2.7 Umanjenje vrijednosti nefinansijskih sredstava

Sredstva sa neograničenim korisnim vijekom upotrebe ne podliježu amortizaciji i testiraju se na umanjeње vrijednosti jednom godišnje. Za postrojenja, objekte i opremu, testiranje na umanjeње njihove vrijednosti vrši se kada događaji ili izmijenjene okolnosti ukažu da knjigovodstvena vrijednost možda neće biti nadoknadiva. Gubitak zbog umanjeња vrijednosti se priznaje u visini iznosa za koji je knjigovodstvena vrijednost sredstva veća od njegove nadoknadive vrijednosti.

Nadoknadiva vrijednost je veća vrijednost između neto prodajne vrijednosti i vrijednosti sredstava u upotrebi. Za svrhu procjene umanjeња vrijednosti, sredstva se grupišu na najnižim nivoima na kojima mogu da se utvrde odvojeni prepoznatljivi novčani tokovi (jedinice koje generišu gotovinu), kao što su benzinske stanice pojedinačno i instalacije. Knjigovodstvena vrijednost se svodi na nadoknadivu vrijednost, a razlika se priznaje kao trošak (gubitak zbog umanjeња vrijednosti) u bilansu uspjeha. Gubitak zbog umanjeња vrijednosti utvrđen prethodnih godina se stornira ukoliko su se okolnosti koje su uticale na umanjeње vrijednosti promijenile.

2.8 Finansijska sredstva

2.8.1 Početno priznavanje i mjerenje finansijskih sredstava

Finansijska sredstva se pri početnom priznavanju klasifikuju kao finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti, finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat i finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz rezultat. Za klasifikaciju finansijskih sredstava koriste se dva kriterijuma: model upravljanja finansijskim sredstvima i karakteristike novčanih tokova koje generišu data finansijska sredstva. Uz izuzetak potraživanja od kupaca koja ne sadrže značajnu finansijsku komponentu ili za koje je Kompanija primijenila praktično rješenje, Kompanija finansijsko sredstvo prvobitno mjeri po njegovoj fer vrijednosti uvećanoj, u slučaju finansijskog sredstva koje nije priznato po fer vrijednosti kroz rezultat, za transakcione troškove. Potraživanja od kupaca koja nemaju značajnu finansijsku komponentu ili za koja je Kompanija primijenila praktično rješenje mjere se po transakcionoj cijeni utvrđenoj u skladu s MSFI 15. Za više informacija pogledati napomenu 2.17 Prihodi po osnovu ugovora s kupcima.

Da bi se finansijsko sredstvo klasifikovalo i mjerilo po amortizovanoj vrijednosti ili fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat, potrebno je da se ostvare novčani tokovi koji su „isključivo plaćanje glavnice i kamate (SPPI)“ na preostali nenaplaćeni iznos glavnice. Ova procjena se naziva SPPI test i vrši se na nivou instrumenta. Poslovni model za upravljanje finansijskim sredstvima definiše se na način na koji Kompanija upravlja svojim finansijskim sredstvima kako bi generisala novčane tokove. Poslovni model određuje da li će novčani tokovi biti rezultat naplate ugovorom definisanih novčanih tokova, prodaje finansijskih sredstava, ili i jednog i drugog. Kupovina ili prodaja finansijskih sredstava koja zahtijeva isporuku sredstava u vremenskom okviru koji je utvrđen propisom ili konvencijom na tržištu (uobičajeni način trgovanja) priznaje se na datum trgovanja, odnosno na datum kada se kompanija obaveže da će kupiti ili prodati dato sredstvo.

Naknadno vrednovanje

U svrhe naknadnog mjerenja, finansijska sredstva se klasifikuju u tri kategorije:

- finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (dužnički instrumenti)
- finansijska sredstva određena po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat bez recikliranja kumulativnih dobitaka i gubitaka po prestanku priznavanja (instrumenti kapitala)
- finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz rezultat

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.8 Finansijska sredstva (nastavak)

2.8.1 Početno priznavanje i mjerenje finansijskih sredstava (nastavak)

(a) *Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz rezultat perioda*

Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz rezultat obuhvataju finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja, finansijska sredstva određena pri početnom priznavanju po fer vrijednosti kroz rezultat, ili finansijska sredstva koja se obavezno mjere po fer vrijednosti. Finansijska sredstva se klasifikuju kao sredstva koja se posjeduju radi trgovanja ako su kupljena u svrhu prodaje ili otkupa u kratkom roku.

Derivati se takođe kategorizuju kao „sredstva koja se drže radi trgovanja“ osim ako su određeni kao hedž fondovi. Sredstva u ovoj kategoriji klasifikuju se kao obrtna sredstva ako se posjeduju radi trgovanja ili se očekuje da će se realizovati u roku od 12 mjeseci od kraja izvještajnog perioda, u suprotnom se klasifikuju kao dugoročna. Finansijska sredstva s novčanim tokovima koja nijesu isključivo plaćanja glavnice i kamate klasifikuju se i mjere po fer vrijednosti kroz rezultat, bez obzira na poslovni model.

(b) *Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti*

Kompanija mjeri finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti ako su ispunjena sljedeća dva uslova: a) finansijsko sredstvo se posjeduje u okviru poslovnog modela čiji je cilj držanje finansijskih sredstava radi prikupljanja ugovorenih novčanih tokova i b) ugovorni uslovi finansijskog sredstva na određene datume ostvaruju novčane tokove koji su isključivo plaćanja glavnice i kamate na preostali iznos glavnice. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti naknadno se vrednuju metodom efektivne kamatne stope (EIR) i podliježu umanjivanju vrijednosti. Dobici i gubici se priznaju kroz bilans uspjeha kada sredstvo prestane da se priznaje, kada se izmijeni ili mu se umani vrijednost.

(c) *Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat bez prenošenja kumulativnih dobitaka i gubitaka po prestanku priznavanja (instrumenti kapitala).*

Pri početnom priznavanju, Kompanija može odabrati da neopozivo klasifikuje svoja kapitalna ulaganja kao instrumente kapitala određene po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat kada ispunjavaju definiciju kapitala prema MRS 32 Finansijski instrumenti: Prezentacija i ne posjeduju se radi trgovanja. Klasifikacija se određuje od instrumenta do instrumenta. Dobici i gubici od tih finansijskih sredstava nikada se ne prenose u bilans uspjeha. Dividende se priznaju kao ostali prihodi u bilansu uspjeha kada se utvrdi pravo plaćanja, izuzev kada Kompanija ima koristi od takvih prihoda kao povraćaj dijela troška finansijskog sredstva, u kom slučaju se takvi dobitci bilježe u ostalom ukupnom rezultatu. Instrumenti kapitala određeni po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat ne podliježu procjeni umanjenja vrijednosti.

Kompanija je odabrala da neopozivo klasifikuje svoje navedene instrumente kapitala u ovu kategoriju.

2.8.2 Prestanak priznavanja i umanjenje vrijednosti

Prestanak priznavanja

Finansijsko sredstvo (ili, gdje je primjenljivo, dio finansijskog sredstva ili dio grupe sličnih finansijskih sredstava) prvenstveno prestaje da se priznaje (odnosno uklanja se iz konsolidovanog bilansa stanja Kompanije) kada: prava na primanje novčanih tokova od tog sredstva prestanu da važe ili kada Kompanija prenese svoja prava na primanje novčanih tokova od tog sredstva ili preuzme obavezu plaćanja primljenih novčanih tokova u cjelini bez bitnog odlaganja trećoj strani u okviru prenosnog („pass-through“) aranžmana; ili ako (a) je Kompanija prenijela u najvećoj mjeri sve rizike i prinose od sredstva, ili (b) Kompanija nije prenijela niti zadržala u najvećoj mjeri sve rizike i prinose od sredstva, ali je prenijela kontrolu nad sredstvom. Kada je Kompanija prenijela svoja prava na primanje novčanih tokova od sredstva ili je sklopila prenosni aranžman, ona procjenjuje da li i u kojoj mjeri je zadržala rizike i prinose od vlasništva. Kada nije prenijela niti zadržala u najvećoj mjeri sve rizike i prinose od sredstva, niti prenijela kontrolu nad sredstvom, Kompanija i dalje priznaje preneseno sredstvo u mjeri u kojoj je i dalje uključena. U tom slučaju, Kompanija takođe priznaje povezanu obavezu. Preneseno sredstvo i povezana obaveza mjere se po osnovi koja odražava prava i obaveze koje je Kompanija zadržala.

Umanjenje vrijednosti

Za potraživanja od kupaca, Kompanija primjenjuje pojednostavljeni pristup u proračunu očekivanih kreditnih gubitaka (ECL). Prema tome, Kompanija ne prati izmjene u kreditnom riziku, već umjesto toga priznaje rezervu za gubitke na osnovu očekivanih kreditnih gubitaka na svaki izvještajni datum. Kompanija je uspostavila matricu rezervisanja koja se zasniva na iskustvu istorijskog kreditnog gubitka, prilagođenom faktorima koji se odnose na budućnost i koji su specifični za dužnike i ekonomsko okruženje.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.9 Zalihe

Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrijednosti ili po neto prodajnoj vrijednosti u zavisnosti od toga koja je niža. Cijena koštanja se utvrđuje metodom ponderisanog prosjeka.

Nabavna cijena nafte i drugih proizvoda uključuje uvozne cijene uvećane za druge troškove dovođenja zaliha na njihovu trenutnu lokaciju i u trenutno stanje, kao što su transportni, troškovi osiguranja, uvoznih dažbina i slični.

Knjigovodstvena vrijednost zaliha robe se koriguje na kraju svakog mjeseca/kvartala po osnovu viškova/(manjkova) utvrđenih popisom zaliha na instalacijama (mjesečno) i u maloprodajnim objektima (kvartalno). Viškovi/(manjkovi) se vrijednosno iskazuju u okviru ostalih prihoda/(troškova) u bilansu uspjeha. Zalihe uključuju avanse date dobavljačima za robu.

2.10 Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca su iznosi koje duguju kupci za prodatu robu ili izvršene usluge u okviru redovnog ciklusa poslovanja. Ukoliko se očekuje da potraživanja budu naplaćena u roku od godinu dana ili kraćem (ili u okviru redovnog ciklusa poslovanja ako je duži), potraživanja od kupaca se klasifikuju kao kratkoročna.

Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po fer vrijednosti, a naknadno se odmjeravaju po amortizovanoj vrijednosti, umanjenoj za rezervisanja po osnovu umanjenja vrijednosti. Rezervisanje za umanjenje vrijednosti potraživanja se utvrđuje kada postoji objektivni dokaz da Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja.

Značajne finansijske poteškoće kupca, vjerovatnoća da će kupac biti likvidiran ili finansijski reorganizovan, propust ili kašnjenje u izvršenju plaćanja se smatraju indikatorima da je vrijednost potraživanja umanjena.

Iznos rezervisanja predstavlja razliku između knjigovodstvene vrijednosti potraživanja i vrijednosti koja će vjerovatno moći da se naplati. Knjigovodstvena vrijednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrijednosti, a iznos umanjenja se priznaje u bilansu uspjeha u okviru pozicije „Ostali rashodi iz poslovanja“ (napomena 27). Kada je potraživanje nenaplativo, otpisuje se na teret ispravke vrijednosti potraživanja. Naknadna naplata iznosa koji je prethodno bio otpisan, iskazuje se u bilansu uspjeha u okviru pozicije „Ostali prihodi iz poslovanja“ (napomena 24).

2.11 Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni i depozite po viđenju kod banaka.

2.12 Osnovni kapital

(a) Akcijski kapital

Obične akcije se klasifikuju kao kapital.

(b) Rezerve

Statutarne rezerve su formirane na osnovu odluka Upravnog odbora i Skupštine akcionara, iz raspodjele dobiti (5% kompanijskog dobitka nakon oporezivanja). Ova raspodjela je rađena u periodu od 2001. do 2003. godine, na osnovu odredbi prethodnog Zakona o preduzećima iz 1996. godine koji više nije na snazi. Novim Zakonom o privrednim društvima ne propisuje se obaveza izdvajanja u obavezne rezerve.

(c) Revalorizacione rezerve

Revalorizacione rezerve se formiraju iz povećanja vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju u odnosu na njihovu dotadašnju knjigovodstvenu vrijednost.

2.13 Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju kada Društvo ima postojeću zakonsku ili ugovornu obavezu koja je rezultat prošlih događaja, kada je u većoj mjeri vjerovatnije nego što to nije da će podmirenje obaveze iziskivati odliv sredstava i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze.

Rezervisanje se odmjerava po sadašnjoj vrijednosti izdatka potrebnog za izmirenje obaveze, primjenom diskontne stope prije poreza koja odražava tekuću tržišnu procjenu vrijednosti za novac i rizike povezane sa obavezom.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.14 Obaveze prema dobavljačima

Obaveze prema dobavljačima su obaveze plaćanja dobavljaču za preuzetu robu ili primljene usluge u redovnom toku poslovanja. Obaveze prema dobavljačima se klasifikuju kao tekuće ukoliko dospijevaju za plaćanje u roku od 1 godine.

2.15 Primanja zaposlenih

(a) Obaveze za penzije

Društvo izdvaja doprinose u državne penzione fondove na obaveznoj osnovi. Društvo nema dalju obavezu plaćanja kada se uplate doprinosi.

Doprinosi se priznaju kao troškovi primanja zaposlenih onda kada dospiju za plaćanje. Više plaćeni doprinosi se priznaju kao sredstvo u iznosu koji je moguće refundirati ili u iznosu za koji se smanjuje buduće plaćanje obaveza (vidjeti napomenu 26).

Društvo obezbjeđuje jubilarne nagrade i primanja nakon penzionisanja. Pravo na ove naknade je obično uslovljeno ostajanjem zaposlenog lica u službi do starosne granice određene za penzionisanje i do ostvarenja minimalnog radnog staža. Očekivani troškovi za pomenute naknade se akumuliraju tokom perioda trajanja zaposlenja. Definisana penziona obaveza se procjenjuje na godišnjem nivou od strane nezavisnih, kvalifikovanih aktuara, primjenom metode projektovane kreditne jedinice.

Sadašnja vrijednost obaveze po osnovu definisanih primanja utvrđuje se diskontovanjem očekivanih budućih gotovinskih isplata primjenom kamatnih stopa visokokvalitetnih obveznica Društva koje su iskazane u valuti u kojoj će obaveze za penzije biti plaćene i koje imaju rok dospijeća koji približno odgovara rokovima dospijeća obaveze za penzije.

Aktuarski dobici i gubici koji proističu iz iskustvenih korekcija i promjena u aktuarskim pretpostavkama koje prevazilaze 10% vrijednosti plana sredstava ili 10% definisanih obaveza u pogledu naknada obračunavaju se na teret ili u korist prihoda tokom očekivanog prosječnog preostalog radnog vijeka zaposlenih (napomena 15).

b) Otpremnine

Otpremnine se isplaćuju pri raskidu radnog odnosa prije datuma redovnog penzionisanja, ili kada zaposleni prihvati sporazumni raskid radnog odnosa kao višak radne snage u zamjenu za otpremninu. Društvo priznaje otpremninu pri raskidu radnog odnosa kada je obavezno da: ili raskine radni odnos sa zaposlenim, u skladu sa usvojenim planom, bez mogućnosti odustajanja ili da obezbijedi otpremninu za prestanak radnog odnosa kao rezultat ponude u namjeri da se podstakne dobrovoljni raskid radnog odnosa u cilju smanjenja broja zaposlenih. Otpremnine koje dospijevaju u razdoblju dužem od 12 meseci nakon datuma bilansa stanja svode se na sadašnju vrijednost.

2.16 Porez na dobit i odloženo oporezivanje

Troškovi poreza za period uključuju tekući i odloženi porez. Poreska obaveza se priznaje u bilansu uspjeha, izuzev iznosa koji se odnosi na stavke direktno priznate u kapitalu, u kom slučaju se i poreska obaveza priznaje u kapitalu.

Tekući porez na dobit se obračunava na datum bilansa stanja na osnovu Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. list CG”, br. 65/01, 12/02, 80/04, 40/08, 86/09, 40/11, 14/12, 61/13, 55/16, 146/21, 152/22, 28/23, 125/23 i 088/2024), primjenom progresivne poreske stope. Obračunati porez na dobit se plaća najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez, kako je propisano od strane poreskih vlasti.

Odloženi porez na dobit se zaračunava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za privremene razlike koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u finansijskim izvještajima. Međutim, ukoliko odloženi porez na dobit, pod uslovom da nije računovodstveno obuhvaćen, proistekne iz inicijalnog priznavanja sredstva ili obaveze u nekoj drugoj transakciji osim poslovne kombinacije koja u trenutku transakcije ne utiče ni na računovodstvenu ni na oporezivu dobit ili gubitak, tada se on računovodstveno ne obuhvata. Odloženi porez na dobit se odmjerava prema poreskim stopama (i zakonu) koje su na snazi do datuma bilansa stanja i za koje se očekuje da će biti primijenjene u periodu u kome će se odložena poreska sredstva realizovati ili odložene poreske obaveze izmiriti.

Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je vjerovatno da će buduća dobit za oporezivanje biti raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.

Odložena poreska sredstva i obaveze se „prebijaju“ kada postoji zakonski osnov da se „prebiju“ tekuća poreska sredstva sa tekućim poreskim obavezama, kada se odložena poreska sredstva i obaveze odnose na porez na dobit koji propisuje isti poreski organ jednom ili većem broju poreskih obveznika, i kada postoji namjera da se računi izmire na neto osnovi.

(Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.17 Priznavanje prihoda

Prihodi po osnovu ugovora s kupcima

Prihodi se sastoje od fer vrijednosti prodaje roba i usluga, umanjene za porez na dodatu vrijednosti i sve akcize, rabate i popuste. Prihodi po osnovu ugovora s kupcima priznaju se kada se kontrola nad robama ili uslugama prenese na kupca u iznosu koji odražava naknadu na koju Društvo očekuje da ima pravo u zamjenu za tu robu ili usluge. Kontrola nad prodatom robom i pruženim uslugama prenosi se na kupca prilikom isporuke odgovarajućih proizvoda ili usluga. Prihodi se priznaju u onoj mjeri u kojoj je vjerovatno da će Društvo ostvariti ekonomske koristi i da se prihod može pouzdano odmjeriti. Uslovi plaćanja variraju u skladu s vrstom transakcija prodaje i zavise uglavnom od prodatih proizvoda ili pruženih usluga, od kanala distribucije kao i od specifičnosti svakog kupca.

Društvo procjenjuje da li djeluje kao principal ili agent u svakom svom aranžmanu za prihode. Društvo je zaključilo da u svim transakcijama prodaje djeluje kao principal.

Prihodi se priznaju kako slijedi:

Prodaja robe - veleprodaja i maloprodaja

Prihodi se priznaju kada je ugovorena obaveza kupcu (obaveza izvršenja) ispunjena prenošenjem ugovorene robe (odnosno kada kupac dobije kontrolu nad obećanom robom). Ako ugovor sadrži više od jedne obaveze izvršenja, ukupna cijena transakcije ugovora raspoređuje se između pojedinačnih, zasebnih obaveza izvršenja na osnovu njihovih relativnih samostalnih prodajnih cijena. Iznos priznatog prihoda je iznos koji se dodjeljuje ispunjenoj obavezi izvršenja na osnovu naknade koju Društvo očekuje da će primiti u skladu sa uslovima ugovora s kupcima.

Pružanje usluga

Kod prodaje usluga prihodi se priznaju u obračunskom periodu u kojem su usluge pružene, s obzirom na to da kupac dobija kontrolu nad dogovorenim uslugama, u odnosu na stepen završetka svake specifične obaveze izvršenja i procjenjuju na osnovu stvarne pružene usluge kao dio ukupnih usluga koje treba pružiti.

Varijabilna naknada

Ako naknada u ugovoru obuhvata varijabilni iznos, Društvo priznaje taj iznos kao prihod samo u onoj mjeri u kojoj je vrlo vjerovatno da u budućnosti neće doći do značajnog suprotnog trenda.

Popusti na količinu

Društvo klijentima obezbjeđuje popuste na količinu na osnovu pragova navedenih u odgovarajućim ugovorima.

Društvo procjenjuje opcije za popuste koji se odnose na količinu kako bi utvrdilo da li oni predstavljaju materijalno pravo koje dati kupac ne bi dobio bez sklapanja tog ugovora. Za sve takve opcije koje se smatraju materijalnim pravima, Društvo procjenjuje vjerovatnoću njihovog ostvarenja i zatim se dio cijene transakcije dodijeljen toj opciji odlaže i priznaje ili kada se ostvari ili kada istekne. Prema novim zahtjevima, Društvo je zaključilo da popusti na količinu predstavljaju materijalno pravo koje treba priznati tokom vremena do trenutka kada se ono ostvari ili kada istekne. Svi takvi popusti obračunavaju se u okviru finansijske godine.

Prihodi od kamata

Prihodi od kamata priznaju se prema metodi efektivne kamatne stope. Kada je vrijednost potraživanja umanjena, Društvo umanjuje knjigovodstvenu vrijednost potraživanja na njen nadoknadiivi iznos, što predstavlja procijenjenu vrijednost budućih novčanih tokova diskontovanih po originalnoj efektivnoj kamatnoj stopi instrumenta, i nastavlja ukidanje popusta kao prihoda od kamata.

2.18 Zakupi

MSFI 16

Međunarodni standard finansijskog izvještavanja 16 (MSFI 16) objavljen je u januaru 2016. godine i zamjenjuje Međunarodni računovodstveni standard 17 - Lizing (Zakup), Tumačenje 4 Komiteta za tumačenje međunarodnog finansijskog izvještavanja (IFRIC 4) - Određivanje da li neki aranžman sadrži lizing, Tumačenje SIC-15 Operativni lizing-podsticaji i Tumačenje SIC-27 - Procjena suštine transakcija koje uključuju pravni oblik lizinga. MSFI 16 uspostavlja principe za priznavanje, vrednovanje, prezentovanje i objelodanjivanje lizinga i zahtijeva od korisnika lizinga da priznaju

(Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.18 Zakupi (nastavak)

sve lizinge u okviru jedinstvenog modela bilansa stanja slično kao kod računovodstva za finansijski lizing prema standardu MRS 17. Ovaj standard obuhvata dva izuzeća kod priznavanja za korisnike lizinga - lizing kod kojeg sredstvo ima malu vrijednost (npr. lični računar) i kratkoročni lizing (odnosno lizing kod kojeg je period lizinga 12 mjeseci ili kraći).

Na datum početka lizinga, korisnik lizinga priznaje obavezu plaćanja lizinga (odnosno obavezu za lizing) i sredstvo koje predstavlja pravo korišćenja osnovnog sredstva tokom perioda trajanja lizinga (odnosno sredstvo s pravom korišćenja).

Od korisnika lizinga zahtijeva se da zasebno priznaju troškove kamate za obavezu za lizing i troškove amortizacije za sredstvo s pravom korišćenja.

Od korisnika lizinga takođe se zahtijeva da ponovo vrednuju obavezu za lizing po nastupanju određenih slučajeva (npr. kod promjene u periodu lizinga, promjene u budućim plaćanjima za lizing koja nastane zbog promjene u indeksu ili stopi koja se koristi za određivanje tih plaćanja). Korisnik lizinga generalno priznaje ponovo vrednovani iznos obaveze za lizing kao korekciju sredstva s pravom korišćenja.

Računovodstvo davaoca lizinga prema MSFI 16 suštinski je neizmijenjeno u odnosu na računovodstvo prema MRS 17. Davaoci lizinga i dalje klasifikuju sve lizinge koristeći isti princip klasifikacije kao kod MRS 17 i razlikuju dvije vrste lizinga: operativni i finansijski lizing.

Grupa je odabrala da koristi izuzetke koji su predloženi standardom za ugovore o lizingu za koje se period lizinga završava 12 mjeseci od datuma inicijalne primjene, i za ugovore o lizingu kod kojih osnovno sredstvo ima malu vrijednost.

Identifikovane su sljedeće kategorije lizinga (zakupa) i u cjelosti se odnose na zemljište, automobile, nekretnine, gdje se na osnovu promjene kod MSFI 16 od 1. januara 2019. godine ugovori koji su se prethodno priznavali kao operativni lizing, sada kvalifikuju kako je definisano novim standardom (napomena 6).

Pravo na korišćenje sredstva pod lizingom (zakupom) generalno se vrednuje prema iznosu obaveze za lizing, korišćenjem prosječne inkrementalne stope zaduživanja od 3%.

2.19 Raspodjela dividendi

Raspodjela dividendi akcionarima Društva se priznaje kao obaveza u periodu u kojem su akcionari Društva odobrili dividende.

2.20 Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja

Društvo klasifikuje dugotrajnu imovinu ili grupu za otuđenje kao imovinu koja se drži za prodaju ako se njena knjigovodstvena vrijednost može povratiti prevashodno prodajnom transakcijom, a ne daljim korišćenjem. Stalna imovina ili grupa za otuđenje koja se drži za prodaju, odmjerava se po nižem od sljedeća dva iznosa: po knjigovodstvenoj vrijednosti ili fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje. Troškovi prodaje su dodatni troškovi koji se mogu direktno pripisati otuđenju imovine (grupi za otuđenje), isključujući troškove finansiranja i poreza na prihod.

Kriterijum za klasifikaciju sredstva kao sredstva koje se drži za prodaju smatra se ispunjenim samo kada je prodaja vrlo vjerovatna i ako je imovina ili grupa za otuđenje raspoloživa za momentalnu prodaju u svom trenutnom stanju. Aktivnosti potrebne za izvršenje prodaje trebalo bi da ukazuju da je malo vjerovatno da će doći do značajnih promjena pri prodaji ili da će se odustati od prodaje. Odgovarajući nivo uprave mora da se posveti planu za prodaju te imovine i trebalo bi da se klasifikuje kao završena prodaja u roke od jedne godine od datuma priznavanja.

Nekretnine, postrojenja i oprema i nematerijalna imovina se ne amortizuju kada su klasifikovani kao sredstva namijenjena za prodaju.

Sredstva i obaveze klasifikovane kao raspoložive za prodaju prikazane su odvojeno kao tekuće stavke u bilansu stanja.

Prestanak poslovanja predstavlja dio entiteta koji je otuđen, ili je klasifikovan kao dio koji se drži za prodaju, ako:

- a) predstavlja odvojenu značajnu liniju poslovanja ili geografsku oblast poslovanja,
- b) dio je jednog koordiniranog plana za otuđenje odvojene značajne linije poslovanja ili geografske oblasti poslovanja, ili
- c) je zavisni entitet stečen isključivo u cilju ponovne prodaje.

Prestanak poslovanja se isključuje iz rezultata od operacija koje se nastavljaju i prikazuje se kao iznos dobitka ili gubitka nakon poreza od prestanka poslovanja u bilansu uspjeha.

Sve ostale napomene uz finansijske izvještaje sadrže iznose za operacije nastavka poslovanja, osim ako nije drugačije navedeno.

(Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.21 Investicione nekretnine

Investicione nekretnine inicijalno se vrednuju u visini nabavne vrijednosti koja uključuje troškove nabavke. Nakon inicijalnog priznavanja, investiciona nekretnina vrednuje se po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i nastalo obezvrjeđivanje.

Investiciona nekretnina prestaje da se priznaje po otuđenju ili ukoliko je prestala da se koristi a ne očekuju se buduće koristi od njenog otuđenja. Dobici ili gubici od rashodovanja ili otuđenja investicione nekretnine priznaju se u bilansu uspjeha u godini kada je sredstvo otuđeno ili rashodovano.

Način amortizacije i obezvrjeđenja investicionih nekretnina je isti kao kod materijalnih osnovnih sredstava. Procjena obezvrjeđenja vrši se godišnje.

3. Upravljanje finansijskim rizikom

3.1 Faktori finansijskog rizika

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata valutni rizik, rizik kamatne stope i rizik cijena), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik tokova gotovine. Tretirajući posebno svaku klasu rizika upravljanje rizicima u Društvu je usmjereno na nastojanje da se u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta potencijalni negativni uticaji na finansijsko poslovanje Društva svedu na minimum.

Upravljanje rizicima obavlja rukovodstvo Društva u sklopu politika odobrenih od strane matičnog Društva. Rukovodstvo identifikuje i procjenjuje finansijske rizike i definiše načine zaštite od rizika tijesno sarađujući sa poslovnim jedinicama Društva. Odbor Direktora donosi, u pisanoj formi, osnovna pravila za sveukupno upravljanje rizicima, kao i politike, takođe u pisanoj formi, koje obuhvataju posebne oblasti kao što su devizni rizik, kreditni rizik i plasman viška likvidnih sredstava.

(a) *Tržišni rizik*

(i) *Valutni rizik*

Društvo posluje i prodaje uglavnom u Crnoj Gori i susjednim zemljama. Budući da je funkcionalna valuta poslovanja Društva EUR, i da se vrijednosti nabavke i prodaje konvertuju u vrijednosti u EUR, menadžment ocjenjuje da ne postoji značajan valutni rizik.

(ii) *Rizik promjena cijena*

Društvo je izloženo riziku od promjena cijena nafte. Međutim, uzimajući u obzir činjenicu da prodajne cijene prate tržišne cijene nafte, izloženost riziku od promjene cijena nije materijalna.

(iii) *Gotovinski tok i rizik kamatne stope*

Izloženost Društva tržišnom riziku od promjene kamatnih stopa odnosi se prije svega na njegove kratkoročne depozite u gotovini i gotovinske ekvivalente. Imajući u vidu aktuelne tržišne kamatne stope, ne postoji značajan rizik od promjena koje bi mogle negativno uticati na tokove gotovine.

(b) *Kreditni rizik*

Društvo nema značajne koncentracije kreditnog rizika. Društvo ima utvrđena pravila kako bi obezbijedilo da se prodaja proizvoda na veliko obavlja kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu istoriju. Prodaja trgovcima na malo obavlja se gotovinski ili putem kreditnih kartica. Društvo ima politike kojima se ograničava izloženost kreditnom riziku prema svakoj pojedinoj finansijskoj instituciji.

(c) *Rizik likvidnosti*

Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine i hartija od vrijednosti kojima se trguje, kao i obezbjeđenje adekvatnih izvora finansiranja preko odgovarajućeg iznosa kreditnih obaveza i mogućnost da se izravna pozicija na tržištu.

3.2 Upravljanje rizikom kapitala

Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi da posluje u neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi akcionarima obezbijedilo povraćaj (profit), a ostalim interesnim stranama povoljnosti, i da bi očuvalo optimalnu strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala.

Da bi očuvalo odnosno korigovalo strukturu kapitala, Društvo može da izvrši korekciju isplata dividendi akcionarima, vrati kapital akcionarima, izda nove akcije, ili, pak, može da proda sredstva kako bi smanjilo dugovanje.

Društvo, kao i ostale kompanije koje posluju unutar iste djelatnosti, prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti (gearing ratio). U 2023. godini Društvo nije koristilo nikakve pozajmice od banaka. Ukupni kapital se dobija kada se na kapital, iskazan u bilansu stanja, doda neto dugovanje.

3. Upravljanje finansijskim rizikom (nastavak)

3.3 Procjena fer vrijednosti

Fer vrijednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom tržištu (hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju) zasniva se na kotiranim tržišnim cijenama na dan bilansa stanja.

Pretpostavlja se da nominalna vrijednost, umanjena za gubitke zbog umanjenja vrijednosti potraživanja i obaveza, približno odražava njihovu fer vrijednost.

4. Ključne računovodstvene procjene i prosuđivanja

Računovodstvene procjene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na istorijskom iskustvu i drugim faktorima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se vjeruje da će u datim okolnostima biti razumna.

4.1 Ključne računovodstvene procjene i pretpostavke

Društvo pravi procjene i pretpostavke koje se odnose na budućnost. Rezultirajuće računovodstvene procjene će, po definiciji, rijetko biti jednake ostvarenim rezultatima. O procjenama i pretpostavkama koje sadrže rizik da će prouzrokovati materijalno značajne korekcije knjigovodstvenih vrijednosti sredstava i obaveza u toku naredne finansijske godine biće riječi u daljem tekstu.

(a) *Vijek upotrebe nekretnina, postrojenja i opreme*

Društvo utvrđuje procijenjeni vijek upotrebe i sa njim povezanu stopu otpisa za svoje nekretnine, postrojenja i opremu. Rukovodstvo će uvećati trošak otpisa tamo gdje se vijek trajanja sredstva promijeni u odnosu na prethodno procijenjeni, ili će otpisati tehnički zastarjela ili nestrateska sredstva koja su napuštena ili prodana.

(b) *Ostale šeme davanja zaposlenima*

Sadašnja vrijednost obaveza zavisi od više faktora koji su određeni na aktuarskim osnovama koristeći brojne pretpostavke. Pretpostavke korišćene za određivanje neto troška (prihoda) za ostala davanja zaposlenima uključuju očekivanu diskontnu stopu. Bilo kakve promjene u ovim pretpostavkama će se odraziti na knjigovodstvenu vrijednost ovih obaveza.

Društvo određuje odgovarajuću diskontnu stopu na kraju svake godine. Ovo je kamatna stopa koja predstavlja razliku između tržišne kamatne stope koja se primjenjuje za datu godinu i ugovorene kamatne stope i koristi se prilikom određivanja sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih odliva gotovine koji će biti potrebni za izmirenje ovih obaveza. Pri određivanju odgovarajuće diskontne stope, Društvo uzima u obzir kamatne stope visokokvalitetnih komercijalnih zapisa denominiranih u valuti u kojoj će davanja biti isplaćena i sa rokovima dospijeća približnim rokovima odnosnih obaveza.

(c) *Poresko zakonodavstvo*

Porez na dodatu vrijednost

Rukovodstvo Društva pretpostavlja da će svi povraćaji PDV-a biti primljeni u roku od jedne godine, osim ukoliko je izvršeno posebno rezervisanje za umanjenje vrijednosti.

(d) *Sudski sporovi*

Kao što je objelodanjeno u napomeni br. 34, Društvo je uključeno u nekoliko sudskih sporova u kojima nije moguće procijeniti krajnji ishod. Društvo formira nivo rezervisanja za sudske sporove u skladu sa sugestijama eksternog pravnog savjetnika.

4.2. Ključna prosuđivanja u primjeni računovodstvenih politika

(a) *Umanjenje vrijednosti osnovnih sredstava*

Društvo testira umanjenje vrijednosti osnovnih sredstava ukoliko postoje pokazatelji umanjenja vrijednosti. Nadoknadiive vrijednosti jedinica koje generišu gotovinu su određene na osnovu proračuna vrijednosti u upotrebi. Ovi proračuni zahtijevaju upotrebu procjena zasnovanih na istorijskim podacima korigovanim za projektovane promjene tržišnih uslova.

(b) *Umanjenje vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju*

Društvo se rukovodi smjernicama MSFI 9 da odredi kada je vrijednost finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju umanjena. Ovo određivanje zahtijeva značajno prosuđivanje. Prilikom prosuđivanja, Društvo, među ostalim faktorima, procjenjuje: trajanje i obim do kojeg je fer vrijednost ulaganja manja od nabavne vrijednosti ulaganja; finansijsko stanje primaoca ulaganja i izgleda za okončanje posla u skoroj budućnosti, uključujući faktore kao što su učinak industrije i sektora, promjene u tehnologiji i tokove gotovine iz poslovanja i finansiranja.

(c) *Finansijska kriza*

Dužnici (ili zajmoprimci) Društva mogu doći u situaciju smanjene likvidnosti što posljedično može uticati na njihovu sposobnost da otplaćuju pozajmljene iznose. Pogoršanje uslova poslovanja dužnika (ili zajmoprimca) takođe može uticati na tokove gotovine planirane od strane rukovodstva, kao i na našu procjenu umanjenja vrijednosti finansijskih i nefinansijskih sredstava. U mjeri u kojoj su informacije bile dostupne, rukovodstvo je pravilno iskazalo revidirane procjene očekivanih budućih tokova gotovine u procjenama umanjenja vrijednosti.

5. Nematerijalna ulaganja

	Softveri i Licence	Pravo na korišćenje zemljišta	Goodwill	Investicije u toku	Ukupno
Godina završena 31. decembra 2023.					
Početno stanje neotpisane vrijednosti	561.217	4.852.604	848.942	3.900	6.266.663
Povećanja					
Prenos sa sredstava u pripremi	3.900			(3.900)	
Otuđenja					
Prenos sa materijalne imovine	87.667				87.667
Otuđenja					
Amortizacija	(87.303)				(87.303)
Neotpisana vrijednost	565.480	4.852.604	848.942	-	6.267.026
Na dan 31. decembra 2023.					
Nabavna vrijednost	1.927.467	4.852.604	848.942		7.629.013
Kumulirana ispravka vrijednosti	(1.361.987)				(1.361.987)
Neotpisana vrijednost	565.480	4.852.604	848.942		6.267.026
Godina završena 31. decembra 2024.					
Početno stanje neotpisane vrijednosti	565.480	4.852.604	848.942		6.267.026
Povećanja				42.186	42.186
Prenos sa sredstava u pripremi					
Otuđenja					
Prenos sa materijalne imovine	92.428				92.428
Otuđenja					
Amortizacija	(94.663)				(94.663)
Neotpisana vrijednost	563.246	4.852.604	848.942	42.186	6.306.977
Na dan 31. decembra 2024.					
Nabavna vrijednost	2.019.895	4.852.604	848.942	42.186	7.763.627
Kumulirana ispravka vrijednosti	(1.456.649)				(1.456.649)
Neotpisana vrijednost	563.246	4.852.604	848.942	42.186	6.306.977

Pravo korišćenja zemljišta na Instalaciji u Baru, u Kotoru i na avio servisu u Tivtu regulisano je Zakonom o zaštiti obalnog područja iz 1992. godine. Pomenuto zemljište stečeno je kupovinom krajem 60-ih i početkom 70-ih godina prošlog vijeka, međutim, zbog zakonske regulative koja je bila na snazi u to vrijeme (slučaj javne svojine), Društvo nije moglo biti registrovano kao vlasnik zemljišta. Umjesto toga, nad ovim zemljištem registrovana je javna svojina, dok je Društvo bilo nosilac prava korišćenja iste. Imovina sa pravom korišćenja tretira se kao nematerijalna imovina i priznaje po trošku. Trošak amortizacije se ne obračunava, jer Društvo očekuje da će vlasništvo biti konačno preneseno.

Bez obzira na gore navedeno, Društvo je 1999. godine zaključilo Ugovor o zakupu sa javnim preduzećem Morsko dobro (Uprava za pomorska pitanja) za gore navedeno zemljište. Ovaj Ugovor je produžen do 2027. godine Aneksom koji je potpisan 2002. godine. Za zakup zemljišta Kompanija plaća mjesečnu naknadu u iznosu od EUR 6.133. Do 31. decembra 2018. godine, iznos zakupnine koji se plaćao 'Morskom dobru' bio je predstavljen kao trošak. Od 1. januara 2019. godine ovaj Ugovor o zakupu je predstavljen u skladu sa Međunarodnim standardom finansijskog izvještavanja (MSFI) 16. Goodwill predstavlja nematerijalnu imovinu koju čini višak novčane vrijednosti koji se prenosi kroz učešće tj. udio Društva u neto fer vrijednosti identifikovanih sredstava (zemljište, zgrada, rezervoari i ostalo) na benzinskoj stanici Podgorica 10 kupljenoj od kompanije Dak petrol u 2016. godini. Njega čine formirana mreža, stalni kupci, itd. Vrednovanje goodwill-a nakon početnog priznanja vrši se jednom godišnje ili češće ukoliko događaji ili izmijenjene okolnosti ukažu na eventualno postojanje umanjivanja vrijednosti u skladu sa MRS 36. Knjigovodstvena vrijednost goodwill-a poredi se sa njegovom nadoknadivom vrijednošću koja predstavlja vrijednost veću od vrijednosti u upotrebi i fer vrijednosti sredstava umanjene za troškove. Svako umanjivanje vrijednosti odmah se priznaje kao trošak i naknadno se ne ukida.

Saldo pozicije „Prenos sa materijalne imovine“ (EUR 92.428) je u korelaciji sa saldom na istoj poziciji u tabeli Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva (EUR -92.428 napomena 6). Prilikom stavljanja sredstva u upotrebu dio koji se odnosi na prava i koncesije prenešen je sa materijalne na nematerijalnu imovinu.

JUGOPETROL A.D.

Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2024.

(Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

6. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva

	Građevinsko zemljište	Građevinsko zemljište namijenjeno prodaji	Zgrade	Zgrade namijenjene prodaji	Pravo korišćenja i efekti po MSFI 16	Oprema	Investicione nekretnine	Investicije u toku	Ukupno
Godina završena 31. decembra 2023.									
Početno stanje neotpisane vrijednosti	13.981.536		21.667.207		2.030.025	5.545.542	1.733.506	632.686	45.590.502
Povećanja								960.168	960.168
Prenos sa NPO u pripremi			385.063			365.033		(750.096)	
Prenos na nematerijalnu imovinu								(87.667)	(87.667)
Otuđenja	(59.186)					(3.438)			(62.624)
Prenos između sredstava									
Obezbvredjenje									
Amortizacija			(1.989.317)		(329.242)	(1.272.401)	(4.209)		(3.595.169)
Rezervisanja									
Neotpisana vrijednost	13.922.350		20.062.953		1.700.783	4.634.737	1.729.297	755.091	42.805.210
Na dan 31. decembra 2023.									
Nabavna vrijednost	13.922.350		58.875.508		1.700.783	26.381.321	1.827.125	755.091	103.462.178
Kumulirana ispravka vrijednosti			(38.812.555)			(21.746.584)	(97.828)		(60.656.967)
Neotpisana vrijednost	13.922.350		20.062.953		1.700.783	4.634.737	1.729.297	755.091	42.805.210
Godina završena 31. decembra 2024.									
Početno stanje neotpisane vrijednosti	13.922.350		20.062.953		1.700.783	4.634.737	1.729.297	755.091	42.805.210
Povećanja	116.000				1.874.233			1.686.653	3.676.886
Prenos sa NPO u pripremi			581.218			1.025.045		(1.606.263)	
Prenos na nematerijalnu imovinu								(92.428)	(92.428)
Otuđenja	(86.717)		(368)			(5.494)			(92.578)
Prenos između sredstava									
Obezbvredjenje	(59.000)						(718.558)		(777.558)
Amortizacija			(1.930.655)		(469.018)	(1.183.970)			(3.583.643)
Rezervisanja									
Neotpisana vrijednost	13.892.633		18.713.147		3.105.998	4.470.318	1.010.739	743.053	41.935.889
Na dan 31. decembra 2024.									
Nabavna vrijednost	13.892.633		59.455.929		3.105.998	27.172.916	1.108.567	743.053	105.479.097
Kumulirana ispravka vrijednosti			(40.742.782)			(22.702.598)	(97.828)		(63.543.208)
Neotpisana vrijednost	13.892.633		18.713.147		3.105.998	4.470.318	1.010.739	743.053	41.935.889

Troškovi amortizacije iz napomena 5 i 6 iznose EUR 3.209.288 (u 2023: EUR 3.353.230), isključujući dio koji se odnosi na Imovinu sa pravom korišćenja u skladu sa MSFI 16.

6. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva (nastavak)

	Pravo na korišćenje				Obaveze za zakup
	Zemljište	Automobili	Ostala imovina	Ukupno	
Stanje na dan 01.01.2024. godine	1.113.807	116.259	470.717	1.700.782,71	1.414.986
Povećanja	846.123	817.345	210.765	1.874.233	1.849.440
Amortizacija	(129.856)	(162.598)	(176.563)	(469.018)	
Troškovi kamata	-	-	-	-	37.565
Plaćanja	-	-	-	-	(382.845)
Stanje na dan 31.12.2024. godine	1.830.074	771.006	504.919	3.105.998	2.919.147

	2024.	2023.
Amortizacija	469.018	329.242
Troškovi kamata	37.565	16.286
Troškovi zakupa	576.299	542.799
Ukupan iznos priznat u Bilansu uspjeha	1.082.882	888.327

Troškovi amortizacije po MSFI 16 iznose EUR 469.018 (u 2023: EUR 329.242). Troškovi zakupa u Bilansu uspjeha obuhvataju i kratkoročne zakupe, zakupe imovine male vrijednosti, kao i zakupe kod kojih su ugovoreni varijabilni iznosi plaćanja.

7. Dugoročni finansijski plasmani i dugoročna potraživanja

a) Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica i zajednička ulaganja	2.349	2.349
Ukupno	2.349	2.349

Zajednička ulaganja se odnose na 49% udjela koje Društvo posjeduje u kompaniji „Starmonte“ d.o.o. Kotor, preduzeću za istraživanje i proizvodnju nafte i/ili gasa, osnovanom u Kotoru 03.02.2000. godine. Tokom 2024. godine poslovanje preduzeća bilo je ograničeno isključivo na administrativne poslove, i nije bilo drugih poslovnih promjena.

b) Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

Promjene u vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju su bile kao što slijedi:

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Stanje 1. Januara	76.595	78.466
Smanjenje/povećanje vrijednosti tokom godine	(50.778)	(1.871)
Stanje 31. Decembra	25.817	76.595

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju kotiraju se na Montenegro berzi i vrednuju po tržišnim cijenama akcija na dan 31. decembar 2024. godine.

c) Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja

Ostala dugoročna sredstva uključuju:

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Unaprijed plaćene beneficije zaposlenima	141.842	141.842
Fer vrijednost stambenih kredita	819.832	943.392
Ukupno stambeni krediti	961.674	1.085.234

JUGOPETROL A.D.

Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2024.

(Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

7. Dugoročni finansijski plasmani i dugoročna potraživanja (nastavak)

Promjene na stambenim kreditima su kao što slijedi:

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Na dan 1. Januara	1.085.233	1.322.206
Dodijeljeni krediti		
Otplate	(104.132)	(168.705)
Direktan otpis nenaplativnih potraživanja		
Prenos sa kratkoročnih finansijskih plasmana	(19.427)	(68.267)
Na dan 31. Decembar	961.674	1.085.234

Stambeni krediti su dati na period od 5 do 20 godina sa kamatnom stopom koja iznosi EURIBOR minus 2% i ne može biti manja od 2%. Društvo je osiguralo date kredite hipotekom, a plaćanja se odvijaju kroz odbitke od zarada. EURIBOR koji se uzima je godišnja stopa i kao takav predstavlja fluktuirajuću kamatnu stopu.

Ročnost potraživanja za stambene kredite prikazana je u sljedećoj tabeli:

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Preko 1 godine	961.674	1.085.233
Do 1 godine (napomena 10)	195.982	215.411
Ukupno	1.157.656	1.300.644

8. Zalihe

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Roba za preprodaju - veleprodaja	17.715.588	13.198.377
Roba za preprodaju - maloprodaja	8.313.283	8.256.660
Rezervni dijelovi i materijali	90.819	100.171
Avansi dobavljačima	885.731	113.746
Roba na putu	101	4.141.904
Ukupno	27.005.522	25.810.858

9. Kratkoročna potraživanja

a) Potraživanja od kupaca

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Potraživanja od kupaca u zemlji	8.373.399	8.658.206
Potraživanja od kupaca u inostranstvu	71.417	99.598
Ukupno potraživanja od kupaca	8.444.817	8.757.804
Potraživanja od kupaca	8.444.817	8.757.804
Minus: Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u zemlji	(493.327)	(502.955)
Minus: Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u inostranstvu		
Potraživanja od kupaca - neto	7.951.490	8.254.849

Promjene na računu ispravke vrijednosti potraživanja su kao što slijedi:

	2024	2023
Stanje 1. Januara	502.955	505.955
Ispravka vrijednosti u toku godine (napomena 27)	-	-
Otpisano kao nenaplativo	(9.267)	-
Naplaćena otpisana potraživanja (napomena 24)	(361)	(3.000)
Stanje 31. Decembra	493.327	502.955

Ispravka vrijednosti spornih potraživanja je iskazana u okviru „ostalih rashoda iz poslovanja“, a naplaćena otpisana potraživanja u okviru „ostalih prihoda iz poslovanja“ (napomene 27 i 24).

9. Kratkoročna potraživanja (nastavak)

a) Potraživanja od kupaca (nastavak)

Maksimalna izloženost kreditnom riziku na dan izvještavanja je fer vrijednost svake pojedinačne kategorije gore navedenih potraživanja. Sva potraživanja su vrednovana u EUR na 31. decembar 2024. i 2023. godine.

Kreditni kvalitet potraživanja

Kreditni kvalitet potraživanja od kupaca koja nisu obezvrijeđena mogu se vrednovati i svrstati na bazi istorijske informacije u sljedeće grupe:

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Potraživanja od kupaca		
Grupa 1	4.482.101	4.667.272
Grupa 2	3.469.389	3.587.577
Ukupno	7.951.490	8.254.849

U Grupi 1 se svrstavaju potraživanja obezbijeđena bankarskom garancijom ili mjenicom.

U Grupi 2 se svrstavaju potraživanja za koje nijesu obezbijeđeni kolaterali.

Starost potraživanja je kao što slijedi:

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Potraživanja od kupaca		
Do 3 mjeseca	7.875.091	8.274.567
Od 3 do 6 mjeseci	94.251	37
Preko 6 mjeseci	475.474	483.198
Ukupno	8.444.816	8.757.804

Struktura potraživanja preko 6 mjeseci je kao što slijedi:

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Potraživanja od kupaca starija od 6 mjeseci		
Državne kompanije	-	3.183
Privatne pumpe	160.656	160.656
Ostalo	314.818	319.360
Ukupno	475.474	483.199

b) Ostala potraživanja

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	16.990.240	12.045.789
Ostala nepomenuta potraživanja	618.956	606.304
Ukupno ostala potraživanja	17.609.196	12.652.092
Potraživanja za pretplaćeni PDV i carinu		
Potraživanja od vladinih agencija	33.640	32.891
Potraživanja za kamate	763	368
Potraživanja od zaposlenih	507	515
Potraživanja od osiguravajućih društava	-	(60)
Ostala potraživanja	584.046	572.589
Ostala nepomenuta potraživanja, ukupno	618.956	606.303

10. Kratkoročni finansijski plasmani

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Kratkoročni finansijski plasmani		
DFS koji dospijevaju za naplatu do jedne godine (napomena 7)	195.982	215.411
Ukupno	195.982	215.411

11. Gotovina na računima i u blagajni

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Blagajna i gotovinski pazari sa maloprodajnih objekata	513.845	1.187.649
Tekući računi	24.048.316	33.140.917
Ukupno	24.562.161	34.328.566

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Gotovina kod banaka		
Crnogorska Komercijalna banka	4.236.034	7.538.529
Prva banka Crne Gore	7.861	22.014
Hipotekarna banka	575.215	139.057
NLB	932.187	2.261.144
Erste banka	18.217.457	23.080.591
Addiko banka	79.562	99.581
Ukupno	24.048.316	33.140.917

Tekući računi kod poslovnih banaka donose kamatu koja se bazira na prosječnoj ponderisanoj pasivnoj kamatnoj stopi bankarskih depozita koja je u 2024. godini iznosila od 0,001% do 0,050% na godišnjem nivou (0,001% do 0,050% na godišnjem nivou i u 2023. godini).

12. Aktivna vremenska razgraničenja

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Unaprijed plaćene premije osiguranja	89.649	1.713
Ostali unaprijed plaćeni troškovi	53.517	131.259
Ukupno	143.166	132.972

13. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	16.947.190	11.981.389
PDV u datim avansima po opštoj stopi	43.050	64.400
Ukupno	16.990.240	12.045.789

Ukupno potraživanje po osnovu više plaćenog PDV-a na dan 31.12.2024. iznosi EUR 16.947.190.

Poreska kontrola inicirana po zahtjevu za povraćaj više plaćenog PDV-a u iznosu od EUR 9.106.917,26 za period od marta 2021. do jula 2023. je još uvijek u toku. Započela je u oktobru 2023, i nakon pauze i imenovanja novih poreskih inspektora, nastavljena u martu 2025. godine. 5. marta 2025. Poreskoj upravi je podnesen i novi zahtjev za povraćaj PDV kredita u iznosu od EUR 8.216.206,30 za period od avgusta 2023. do januara 2025.

JUGOPETROL A.D.

Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2024.

(Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

14. Kapital i rezerve

	Osnovni kapital	Statutarn e rezerve	Druge rezerve	Revalorizacione rezerve	Neraspoređe na dobit	Ukupno
Stanje na dan 01.01.2023. godine	67.986.605	2.469.979	6.080.719	(60.559)	25.178.930	101.655.674
Promjene u fer vrijednosti FS raspoloživih za prodaju				(1.871)		(1.871)
Odloženi porez				281		281
Aktuarski dobici				(33.235)		(33.235)
Dobit za godinu					7.071.083	7.071.083
Prenos u ostale rezerve						
Isplaćene dividende					(6.515.559)	(6.515.559)
Stanje na dan 31.12.2023. godine	67.986.605	2.469.979	6.080.719	(95.384)	25.734.454	102.176.372
Promjene u fer vrijednosti FS raspoloživih za prodaju				(50.778)		(50.778)
Odloženi porez				7.570		7.570
Aktuarski dobici				(70.662)		(70.662)
Dobit za godinu					7.141.266	7.141.266
Prenos u ostale rezerve						
Isplaćene dividende					(6.003.623)	(6.003.623)
Stanje na dan 31.12.2024. godine	67.986.605	2.469.979	6.080.719	(209.254)	26.872.098	103.200.146

14.1. Akcijski kapital

Struktura akcijskog kapitala kompanije i akcionara na dan 31. decembar 2024. godine je sljedeća:

	Broj akcija	Procenat vlasništva	31. decembar 2024.
Hellenic Petroleum International A.G.	2.529.489	54,35%	36.951.534
EK - NLB d.d. Ljubljana za klijente 2	430.058	9,24%	6.282.416
EK - Zbirni kastodi račun 1	198.933	4,27%	2.906.073
CK - Zbirni kastodi račun 1	177.388	3,81%	2.591.337
NM - Zbirni kastodi račun 8	97.386	2,09%	1.422.644
HB - Zbirni kastodi račun 1	52.573	1,13%	768.002
EK - Zbirni kastodi račun 2	45.804	0,98%	669.119
Otvoreni investicioni fond Moneta	18.000	0,39%	262.949
Otvoreni investicioni fond Trend	15.800	0,34%	230.811
CK - Zbirni kastodi račun 5	17.901	0,38%	261.503
Ostala pravna lica	40.245	0,86%	587.911
Fizička lica	1.030.394	22,14%	15.052.305
Ukupno	4.653.971	100%	67.986.605

Nominalna vrijednost akcija iznosi EUR 14,6083 po akciji.

14.2. Rezerve

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Stambeni fond	6.080.719	6.080.719
Rezerve društva	2.469.979	2.469.979
Rezerve	8.550.698	8.550.698

Rezerve društva u iznosu od EUR 2.469.979 (2023: EUR 2.469.979) su formirane izdvajanjem 5% iz dobiti za godinu, na osnovu odluke Upravnog odbora i Skupštine akcionara. Izdvajanje se vršilo u periodu do 2003. godine na osnovu prethodnog Zakona o preduzećima koji je propisivao obavezu izdvajanja dijela dobiti u obavezne rezerve. Novi Zakon o privrednim društvima ne predviđa ovakvu obavezu.

Stambeni fond

Društvo, na osnovu odluke Skupštine akcionara, a u skladu sa Kolektivnim Ugovorom, po potrebi izdvaja dio iz dobiti za godinu u stambeni fond. Ovaj fond služi za finansiranje stambenih potreba zaposlenih i naknadu ostalih troškova nastalih u te svrhe.

15. Dugoročna rezervisanja

Dugoročna rezervisanja uključuju:

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Rezervisanje za naknade za otpremnine	365.454	273.288
Rezervisanje za jubilarne nagrade	78.083	66.063
Ukupno rezervisanja	443.537	339.351

Promjene na računima rezervisanja su kao što slijedi:

	Ostali benefiti zaposlenima
Stanje na 01.01.2023.	275.262
Na teret/u korist bilansa uspjeha	71.783
Iskorišćeno u toku godine	(40.930)
Aktuarski (dobici)/gubici	33.235
Stanje na 31.12.2023.	339.351
Stanje na 01.01.2024.	339.351
Na teret/u korist bilansa uspjeha	44.847
Iskorišćeno u toku godine	(11.323)
Aktuarski (dobici)/gubici	70.662
Stanje na 31.12.2024.	443.537

Rezervisanja za naknade za beneficije zaposlenima uključuju naknade za otpremnine pri odlasku u penziju i jubilarne nagrade za 10, 20 i 30 godina radnog staža.

Promjena u definisanim obavezama za otpremnine i jubilarne nagrade je sljedeća:

	Otpremnine		Jubilarne nagrade	
	2024.	2023.	2024.	2023.
Tekući troškovi zarada i naknada	14.735	11.945	8.460	10.096
Trošak kamata	17.229	17.306	4.117	4.283
Ograničenja i podmirenja	306			
Prošli troškovi zarada i naknada		28.152		
Iskorišćeno u toku godine	(10.765)	(36.662)	(558)	(4.268)
Aktuarski (dobici)/gubici	70.662	33.235		
Ukupno	92.167	53.977	12.019	10.111

15. Dugoročna rezervisanja (nastavak)

Osnovne akturske pretpostavke koje su korišćene pri obračunu rezervisanja za naknade za otpremnine i rezervisanja za jubilarne nagrade su:

o Ključne pretpostavke

	2024.	2023.
Diskontna stopa	5,4%	6,5%
Rast prosječne zarade	0,5%	0,5%

16. Odložene poreske obaveze/sredstva

Odložene poreske obaveze	Ubrzana poreska amortizacija	Dobit na osnovu fer vrijednosti	Ukupno
Na 1. januar 2023.	(98.502)	25.703	(72.799)
Uticaj na bilans uspjeha	30.217		30.217
Direktan uticaj na kapital		281	281
Na 31. decembar 2023.	(68.285)	25.984	(42.301)
Uticaj na bilans uspjeha	179.279		179.279
Direktan uticaj na kapital		7.570	7.570
Na 31. decembar 2024.	110.994	33.554	144.549

17. Ostale obaveze iz poslovanja

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Kratkoročne obaveze - MSFI 16	380.126	160.872
Ukupno	380.126	160.872

18. Primljeni avansi, depoziti i kaucije

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Primljeni avansi i depoziti od kupaca u zemlji	2.081.528	1.533.536
Primljeni avansi od ino kupaca	595.494	740.788
Ukupno	2.677.022	2.274.324

19. Obaveze prema dobavljačima

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Domaći dobavljači	4.151.693	3.656.846
Strani dobavljači	119.031	130.464
Ukupno	4.270.724	3.787.310

20. Ostale kratkoročne obaveze

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Obaveze za dividende iz prethodnog perioda	976.213	823.592
Ostale kratkoročne obaveze	2.911	1.702
Ukupno	979.124	825.294

21. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Obaveze za porez na dodatu vrednost	61.697	57.772
Obaveze za akcize	9.380.340	9.405.834
Ukupno	9.442.037	9.463.606

22. Pasivna vremenska razgraničenja

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Obaveze za ostale lične rashode	531.742	662.071
Ostale kratkoročne obaveze i rezervisanja	819.442	677.201
Ukupno	1.351.184	1.339.272

23. Prihodi od prodaje – neto prihod

Rukovodstvo analizira poslovanje sa aspekta proizvodnje i distribucije. Proizvodni kanal prihoda obuhvata prodaju naftnih derivata i prodaju dopunskog asortimana na benzinskim stanicama. Sa aspekta distribucije, rukovodstvo razdvaja prihode u maloprodaji i prihode u veleprodaji.

	2024.	2023.
Maloprodaja	150.639.834	144.379.205
Veleprodaja	104.826.440	108.331.384
Ukupno	255.466.274	252.710.589

Takođe, rukovodstvo analizira prodaju na domaćem i inostranom tržištu:

	2024.	2023.
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	224.171.611	224.350.979
Prodaja goriva	188.979.843	194.341.382
Prodaja tečnog naftnog gasa	1.357.951	1.583.262
Prodaja ulja i plina u bocama	1.170.023	1.222.718
Prodaja ostale robe	31.453.863	26.182.058
Prihodi od usluga	1.209.931	1.021.559
Prihodi od prodaje na inostranim tržištima	31.294.663	28.359.610
Prodaja goriva	31.289.397	28.359.479
Prihodi od usluga	5.266	132
Ukupno	255.466.274	252.710.589

24. Ostali prihodi iz poslovanja

	2024.	2023.
Naplaćena otpisana potraživanja	361	3.000
Prihodi od više ukalkuliranih obaveza	-	6.458
Prihodi od osiguranja	11.351	6.252
Dobici od prodaje osnovnih sredstava	66.418	50.296
Viškovi robe	1.153.124	1.103.280
Ostali prihodi	138.010	1.412
Ostali prihodi iz poslovanja, ukupno	1.369.264	1.170.699
Prihodi od zakupnina	78.618	45.005
Ostali poslovni prihodi	133.940	183.163
Ostali prihodi iz redovnog poslovanja, ukupno	212.558	228.168

Dobici od prodaje osnovnih sredstava od EUR 66.418 su nastali nakon eksproprijacije određenih parcela zemljišta, a u skladu sa Rješenjima opština Kotor i Herceg Novi. Ostali prihodi uključuju iznos od EUR 116.000 uvećanja vrijednosti zemljišta benzinske stanice u Kotoru, a nakon završetka sudskog spora sa kompanijom "Autoboka". Ostali poslovni prihodi se najvećim dijelom odnose na prefakturisanje režijskih troškova u skladu sa važećim ugovorima o izdavanju poslovnih prostora, kao i Como ugovora koji su bili na snazi u prvoj polovini 2024. godine.

25. Troškovi poslovanja

	2024.	2023.
Nabavna vrijednost prodate robe	222.767.148	222.780.972
Troškovi materijala	1.397.285	1.059.542
Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala, ukupno	224.164.433	223.840.514
Troškovi amortizacije i rezervisanja	3.711.833	3.713.326
COMO	6.538.762	5.849.443
Troškovi prevoza	1.916.023	1.721.633
Poštanski i troškovi telekomunikacije	170.592	159.994
Troškovi usluga održavanja	1.856.787	1.697.967
Troškovi zakupa	547.084	516.177
Troškovi marketinga	418.606	398.226
Usluge trećih lica	1.137.541	1.011.987
Troškovi stručnog usavršavanja	10.571	15.689
Donacije i sponzorstva	81.801	116.169
Troškovi reprezentacije	115.089	68.711
Troškovi osiguranja	275.263	209.889
Troškovi platnog prometa	926.378	766.110
Troškovi članarina	14.348	12.872
Troškovi indirektnog poreza	636.045	609.639
Trošak školarina	10.400	12.000
Trošak licenci	186.271	186.929
Ostali operativni troškovi	262.908	349.050
Ostali troškovi poslovanja, ukupno	18.816.302	17.415.811

U COMO sistemu pružalac usluge koji upravlja benzinskom stanicom koristi usluge benzinske stanice zajedno sa pripadajućom opremom koja je u vlasništvu Jugopetrola AD, pod imenom i zaštitnim znakom Jugopetrola AD, za plasman proizvoda i pružanje usluga kao nezavisno pravno lice. Pružalac usluga ima pravo na nadoknadu za svoje usluge i vrši mjesečno fakturisanje provizije po osnovu ostvarene realizacije u skladu sa ugovorom sklopljenim sa Jugopetrol AD. Usluge trećih lica uglavnom se odnose na konsultantske i profesionalne usluge (EUR 799.849), kao i advokatske usluge (EUR 119.778). Naknada za zakonsku reviziju godišnjih finansijskih izvještaja u 2024. godini je iznosila EUR 41.300 (2023: EUR 38.900).

26. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

	2024.	2023.
Bruto zarade i naknade zarada	2.846.671	2.614.777
Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca	202.794	237.289
Prevoz na/sa posla	10.848	10.738
Zimnica	63.175	60.048
Donacije zaposlenima	17.314	9.993
Otpremnine i jubilarne nagrade	11.323	40.930
Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	33.552	31.903
Putni troškovi	103.026	54.536
Troškovi naknada članovima upravnog odbora	90.146	91.348
Ostali lični rashodi i naknade	212.199	201.204
Ukupno	3.591.049	3.352.765

Troškovi otpremnina i jubilarnih nagrada uključuju i iznose uplaćene po osnovu sporazumnog prekida radnih odnosa, kao i iznose ukalkulisavanja za otpremnine i jubilarne naknade na osnovu Aktuarskog izvještaja.

27. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine

	2024.	2023.
Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)	777.558	
Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtno imovine (osim finansijske)	42.733	43.073
Ukupno	820.291	43.073

Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (EUR 777.558) odnose se na umanjenje vrijednosti zemljišta u Buljaricama, Očinićima i Nikšiću (skladište), a na osnovu procjena vrijednosti imovine koje su izvršene od strane nezavisnih procjenitelja.

28. Ostali rashodi iz poslovanja i vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koja su dio obrtno imovine

	2024.	2023.
Direktan otpis - potraživanja od prodaje	-	151
Direktan otpis - stambeni krediti		
Gubici od rashodovanja osnovnih sredstava	6.795	3.438
Gubici od rashodovanja osnovnih sredstava (sudski spor)		
Manjkovi po popisu	1.161.857	1.173.061
Ostali troškovi	18.328	4.426
Ukupno	1.186.980	1.181.076

29. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite

	2024.	2023.
Prihodi kamata	46.737	54.109
Pozitivne kursne razlike	30.741	27.752
Ostali finansijski prihodi	1.024	869
Ukupno	78.502	82.730

30. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite

	2024.	2023.
Rashodi kamata	37.825	16.545
Negativne kursne razlike	40.425	24.155
Ostali finansijski rashodi		
Ukupno	78.250	40.700

31. Poreski rashod perioda

	2024.	2023.
Tekući porez na dobit poslovne godine	1.507.306	1.277.382
Korekcije poreza iz ranijeg perioda		
Tekući porez na dobit	1.507.306	1.277.382
Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	(179.279)	(30.217)
Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	(179.279)	(30.217)
Poreski rashod perioda, ukupno	1.328.027	1.247.164

Porez na dobit Društva prije oporezivanja se razlikuje od teorijskog iznosa koji bi nastao primjenom prosječne ponderisane poreske stope i bio bi kao što slijedi:

	2024.	2023.
Profit prije poreza	8.469.294	8.318.248
Porez obračunat po progresivnoj stopi	1.222.394	1.199.737
Poreski efekat od:		
Korekcije poreza iz ranijeg perioda		
Troškovi koji se ne mogu odbiti za poreske svrhe	105.633	47.427
Korišćenje odloženog poreskog sredstva		
Porez na dobit	1.328.027	1.247.164

32. Osnovna zarada po akciji

Osnovna zarada po akciji izračunava se tako što se dobit/(gubitak) koji pripada akcionarima Društva (matičnog pravnog lica) podijeli ponderisanim prosječnim brojem običnih akcija u opticaju za period isključujući obične akcije koje je Društvo otkupilo i koje se drže kao otkupljene sopstvene akcije.

Dividende po akciji izračunavaju se tako što se iznos isplaćene dividende u toku godine podijeli sa ponderisanim prosječnim brojem običnih akcija.

	2024.	2023.
Dobitak koji pripada akcionarima	7.027.396	7.036.258
Ponderisani prosječni broj običnih akcija u opticaju	4.653.971	4.653.971
Osnovna zarada po akciji (EUR po akciji)	1,51	1,51
Isplaćene dividende	6.003.629	6.515.559
Ponderisani prosečni broj običnih akcija u opticaju	4.653.971	4.653.971
Dividenda po akciji	1,29	1,40

33. Transakcije sa povezanim pravnim licima

Društvo je potpuno kontrolisano od strane HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., grčke kompanije koja posjeduje 54,35% akcionarskog kapitala preko kompanije HELLENiQ ENERGY International GmbH sa sjedištem u Austriji. Hellenic Petroleum R.S.S.O.P.P. S.A. je ekskluzivni dobavljač kompanije naftnim proizvodima. EKO ABEE snabdijeva kompaniju uljem i mazivima. Helpe International Consulting i Hellenic Petroleum Digital Single Member S.A. pružaju različite konsultantske i IT usluge, dok Okta AD Skopje pruža usluge laboratorijske analize derivata JET A1. U 2023. godini od povezanog lica Hellenic Petroleum Provision of Electromobility Services kupljeni su punjači za električna vozila.

U toku 2024. i 2023. godine ostvarene su sljedeće transakcije sa povezanim licima:

(a) Kupovina robe i usluga:

Kupovina od povezanih pravnih lica	Odnos	Priroda transakcija	2024.	2023.
Hellenic Petroleum R.S.S.O.P.P. S.	Dio grupe	Kupovina naftnih proizvoda	196.146.143	195.188.173
EKO ABEE	Dio grupe	Kupovina ulja	310.838	255.176
ASPROFOS ENGINEERING S.A	Dio grupe	Usluge konsaltinga	47.294	-
HelleniQ Energy Consulting S.A.	Dio grupe	Usluge konsaltinga	208.680	220.000
HelleniQ Energy Digital single member S.A.	Dio grupe	IT usluge	536.544	426.792
Okta Crude Oil Refinery AD	Dio grupe	Usluge konsaltinga i analize	18.784	15.743
Hellenic Petroleum Provision of Electromobility Services	Dio grupe	Purchase of EV chargers	3.030	86.240
Ukupno			197.271.313	196.192.124

(b) Prodaja robe i usluga:

Transakcije prodaje i kupovine robe i usluga obavljaju se po istim uslovima kao i transakcije sa trećim (ne povezanim) pravnim licima.

Prodaja povezanim pravnim licima	Odnos	Priroda transakcija	2024.	2023.
Okta Crude Oil Refinery AD	Dio grupe	Prodaja naftnih proizvoda	-18.584	529.249
HELLENiQ ENERGY HOLDINGS S.A.	Dio grupe	Usluge konsaltinga	5.113	-
Ukupno			-13.471	529.249

33. Transakcije sa povezanim pravnim licima (nastavak)

(c) Obaveze i rezervisanje obaveza prema povezanim licima:

Obaveze prema povezanim licima	Odnos	Priroda transakcija	2024.	2023.
Hellenic Petroleum R.S.S.O.P.P. S.	Dio grupe	Kupovina naftnih proizvoda	218.689	8.473.139
EKO ABEE	Dio grupe	Kupovina ulja	41.747	27.017
ASPROFOS ENGINEERING S.A	Dio grupe	Usluge konsaltinga	12.797	-
HellenIQ Energy Consulting S.A.	Dio grupe	Usluge konsaltinga	43.680	55.000
HellenIQ Energy Digital single member S.A.	Dio grupe	IT usluge	27.558	48.790
Okta Crude Oil Refinery AD	Dio grupe	Usluge konsaltinga i analize	-	777
Hellenic Petroleum Provision of Electromobility Services	Dio grupe	Kupovina punjača za električna vozila	3.030	86.240
Ukupno			347.501	8.690.963

(d) Potraživanja od povezanih lica

Potraživanja od povezanih lica	Odnos	Priroda transakcija	2024.	2023.
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	Dio grupe	Usluge konsaltinga	5.113	-
Ukupno			5.113	-

(e) Naknade ključnom rukovodstvu

	2024.	2023.
Zarade i ostala kratkoročna primanja zaposlenih ključnog rukovodstva	660.059	650.757
Ukupno	660.059	650.757

Naknade ključnom rukovodstvu uključuju zarade i ostala lična primanja. Ključno rukovodstvo čine izvršni direktor i direktori sektora.

Naknade ključnom rukovodstvu podliježu istim zakonskim propisima (Zakon o radu, Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica, Opšti i Pojedinačni Kolektivni Ugovor, ostali propisi), kojima podliježu zarade ostalih zaposlenih radnika.

34. Potencijalne i preuzete obaveze

Na dan 31. decembar 2024. godine Društvo vodi sudske sporove za koje rukovodstvo vjeruje da nema potrebe za dodatnim rezervisanjima u skladu sa MRS 37. Tokovi sudskih sporova prate se na dnevnoj osnovi.

Njihov pregled naveden je u nastavku:

- Tužilac Montenegro Bonus DOO Cetinje

Tužilac je pred Osnovnim sudom Kotor pokrenuo dva spora u kojima potražuje :

- U prvom sporu potražuje iznos od EUR 11.024.960 iz razloga što Jugopetrol AD, po izjavi tužioca, nije dozvolio korišćenje skladišnih kapaciteta na petrolejskim instalacijama, po privremenoj mjeri Privrednog suda Podgorica iz 2004. godine. Rješenjem Osnovnog suda Kotor od 6. novembra 2009. godine određen je prekid postupka sve dok se ne okončaju sudski postupci iz prethodne tačke u kojima se treba utvrditi pitanje vlasništva spornih nepokretnosti na gore pomenutim petrolejskim instalacijama.

- U drugom sporu tužilac potražuje iznos od EUR 7.560.000 za izgubljenu dobit za koju navodi da bi bio u mogućnosti da je ostvari da je sporne skladišne kapacitete izdao u zakup nekom drugom pravnom licu. I ovaj spor je rješenjem Osnovnog suda Kotor P 439/09 od 4. oktobra 2010. godine prekinut sve do okončanja takođe sudskih postupaka iz prethodne tačke radi razrješenja spornog pitanja - pravo vlasništva na spornim nepokretnostima.

- Poreski rizici

Budući da su poreski zakoni predmet različitih tumačenja i čestih izmjena i dopuna, njihovo tumačenje od strane poreskih vlasti može se razlikovati od tumačenja od strane rukovodstva Društva. Kao rezultat toga, neke transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti, pri čemu bi Društvo moralo da plati dodatne poreze, kazne i kamate. Rukovodstvo procjenjuje da je Društvo na dan 31.12.2022. godine izmirilo sve poreske obaveze.

34. Potencijalne i preuzete obaveze (nastavak)

U toku 2014. godine pokrenut je postupak kontrole svih vrsta poreza kojima upravlja Poreska uprava za period od 2011. do 2014. godine. Prva četiri Rješenja poreskog inspektora su poništena od strane Komisije za žalbe Ministarstva finansija Crne Gore. Dana 28. februara 2022. godine Društvu je dostavljeno peto Rješenje Uprave prihoda i carina, prema kojem Jugopetrol podliježe plaćanju ukupno EUR 1.472.497,16 na ime neizmirenih zakonskih obaveza (uključujući kamatu). Društvo je 15. marta 2022. godine podnijelo žalbu Ministarstvu finansija na ovu Odluku Uprave prihoda i carina.

Međutim, Ministarstvo finansija je odbacilo žalbu i dana 19. maja 2022. godine dostavilo Rješenje na osnovu kojeg Društvo podliježe plaćanju neizmirenih obaveza za akcizu na mineralna ulja i porez na dodatu vrijednost, istovremeno prihvatajući žalbu Društva u dijelu obračuna kamate i vraćajući je Upravi prihoda i carina na ponovni obračun.

U toku 2014. godine pokrenut je postupak kontrole svih vrsta poreza kojima upravlja Poreska uprava za period od 2011. do 2014. godine. Prva četiri Rješenja poreskog inspektora su poništena od strane Komisije za žalbe Ministarstva finansija Crne Gore. Dana 28. februara 2022. godine Društvu je dostavljeno peto Rješenje Uprave prihoda i carina, prema kojem Jugopetrol podliježe plaćanju ukupno EUR 1.472.497,16 na ime neizmirenih zakonskih obaveza (uključujući kamatu). Društvo je 15. marta 2022. godine podnijelo žalbu Ministarstvu finansija na ovu Odluku Uprave prihoda i carina. Međutim, Ministarstvo finansija je odbacilo žalbu i dana 19. maja 2022. godine dostavilo Rješenje na osnovu kojeg Društvo podliježe plaćanju neizmirenih obaveza za akcizu na mineralna ulja i porez na dodatu vrijednost, istovremeno prihvatajući žalbu Društva u dijelu obračuna kamate i vraćajući je Upravi prihoda i carina na ponovni obračun. Društvo je 27. juna 2022. godine podnijelo tužbu Upravnom sudu protiv odluke Ministarstva finansija za iznos glavnice duga od EUR 781.631,25. Ministarstvo je 21. septembra 2022. godine donijelo Rješenje o prihvatanju novog

obračuna kamate Uprave prihoda i carina od 18. jula 2022. godine. Društvo je 28. oktobra podnijelo tužbu Upravnom sudu protiv odluke Ministarstva finansija na iznos obračunate kamate od EUR 738.405,58.

U oktobru 2015. godine Društvo je predalo zahtjev za povraćaj PDV kredita za period od oktobra 2012. do avgusta 2015. godine. S obzirom na to da se ovaj zahtjev djelimično preklapao sa predmetom kontrole koju je pokrenula Uprava prihoda i carina, dio zahtjeva Društva u ukupnom iznosu od EUR 1.379.320 koji se odnosio na period od oktobra 2012. do decembra 2013. godine obustavljen je dok se drugi predmet ne finalizuje. Kontrola za ostatak zahtjeva za period od januara 2014. do avgusta 2015. uspešno je završena i Društvu je uplaćen cjelokupan iznos PDV kredita za ovaj period. Društvo je 15. decembra 2022. godine primilo Rješenje za djelimičan povraćaj PDV kredita i za period od oktobra 2012. do decembra 2013. godine na iznos od EUR 917.458,87, koji je uplaćen 28. decembra 2022. Preostalih EUR 461.384, pozivajući se na zaključke u drugom slučaju, nije prihvaćeno, jer je Uprava prihoda i carina odlučila da poveže dva postupka. Društvo je 30. decembra 2022. uložilo žalbu Ministarstvu finansija tvrdeći da ova dva postupka treba tretirati odvojeno. Nakon što je Ministarstvo finansija odbilo žalbu rešenjem od 10. maja 2023. godine, Društvo je 29. maja 2023. godine podnijelo tužbu Upravnom sudu.

U 2024. godini nije došlo do promjena u vezi sa ovim sporom.

Na osnovu internih ocjena i procjene eksternih advokata/eksperata, Rukovodstvo vjeruje da neće biti izloženosti u oba slučaja.

35. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma iskaza o finansijskoj poziciji koji bi zahtijevali objelodanjivanje u napomenama uz priložene finansijske iskaze Društva za 2024. godinu.

U Podgorici,

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvještaja

Odgovorno lice

Dana 31/03/2025

